

bosansko-hercegovački magazin



Europa

decembar 2010

Bez viza u Evropu od 15. decembra!

Intervju: Bakir Izetbegović

Putopis "Brzim preko Bosne": Šamac



U OVOM BROJU POKLON: KALENDAR ZA 2011. GODINU!

ISSN 1939-3423



0 74470 27004 1



ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted

Attorney at Law



Porodično pravo/Divorce
Krivično pravo/Criminal Law
D.U.I

Osobne ozljede zadobivene:
Na radu/Workers' compensation
U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents
Pri padu/slip and fall
Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability
Medicinske greške/medical malpractice

Aleksandra H. Bronsted, PC

6065 Lake Forrest Dr.
Suite 200
Atlanta, GA 30328
Phone: (770) 451-3818
Fax: (770) 451-3922



Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

U ovom broju:

4 Komentar

Kolumna Ivana Lovrenovića: "Bosna i Hercegovina kao Cipar"

6 Bosna i Hercegovina

Postizborne kombinacije

17 Evropa

Ima li Turska mjesto u EU?

18 Intervju

Bakir Izetbegović: "Bošnjaci se ne trebaju bojati istine"

22 Feljton

HAAG: Zapisnik sa suđenja Radovanu Karadžiću (6)

24 Poklon kalendar za 2011.

30 Reportaža

Putopis: Brzim preko Bosne (10)

34 Porodica

35 Zanimljivosti

Bosanka postala gradonačelnica grada u Iowa-i

36 Muzika

Lady GaGa u Zagrebu nosila slovenačku zastavu

38 Film

Intervju: Branko Đurić - Đuro

40 Estrada

41 Mozaik

42 Horoskop

43 Zabava

46 Oglasi

PROUD MEMBER

Gwinnett Chamber 

*Sretnu i uspješnu Novu 2011.
Vam želi ekipa Europa Magazina!*



*Svim čitaocima katoličke vjeroispovijesti
želimo sretan i čestit Božić*



38 Film

Intervju: Branko Đurić - Đuro

EUROPA MAGAZINE je partner Hayat TV za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayata. Telefon: 678-985-0592 ili nam pošaljite e-mail na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami. Reklamiranje na televiziji je pristupačnije nego što mislite!

+ 387 33 271 340
+ 387 33 271 350
marketing@ntvhayat.com
prodaja@hayat.ba
www.hayat.ba

Uvijet na udaru marketing uče televizije

Bosna i Hercegovina kao Cipar?

Politička scena u Bosni i Hercegovini mjesec i po dana poslije izbora pokazuje da se nastavlja i učvršćuje jedan opći politički trend, započet još prije četiri-pet godina a snažno ojačan u proteklom mandatnom ciklusu, kada su dvije najglasnije političke figure u Bosni i Hercegovini bili Milorad Dodik i Haris Silajdžić.

U najgrubljim crtama taj se trend može opisati kao sve izrazitija podijeljenost zemlje na dva političko-teritorijalna dijela, koju su neki respektabilni analitičari već ocijenili kao varijantu ciprizacije Bosne i Hercegovine.

No, na tome se sve ne završava. Ovaj ionako loš trend sadrži nekoliko pratećih elemenata, koji produbljuju političku neizvjesnost i odmiču Bosnu i Hercegovinu od mogućnosti unutarnje konsolidacije.

Najprije, riječ je o tome da se dva entiteta u političkom smislu razvijaju na potpuno disparatan način. U Republici Srpskoj na djelu je sve jasnija i snažnija etatizacija, te zakruživanje – simboličko i stvarno – ovoga dejtonskog entiteta kao nacionalno-vjerske države, sa svim pripadajućim manifestnim atributima.

Najjasnije se to vidjelo ovih dana prilikom inauguriranja novoga rukovodstva u Narodnoj skupštini i u Predsjedništvu Republike Srpske, kada su grubo narušeni uzusi nacionalne zastupljenosti, te kada je cjelokupno novo rukovodstvo, osim ustavne, položilo i crkvenu zakletvu u pravoslavnom hramu Svete Trojice pred trojicom vladika.

Nasuprot etatizaciji u Republici Srpskoj, u Federaciji BiH vlada politički i administrativni kaos, koji se odavno ispoljava u obliku nefunkcionalne i skupe uprave, povremenih nerješivih kriza socijalne i političke naravi, a posljednjih dana prijeti već i potpunim kolapsom federalne vlade. Također, za razliku od tzv. manjeg etniteta, u Federaciji je sasvim otvoreno i nejasno pitanje konstituiranja nove vlasti na skoro svim nivoima.

Ne treba posebno ni govoriti kako se na državnoj razini cijeli ovaj trend odražava kao sve veće razvlašćivanje Bosne i Hercegovine kao političkoga subjekta – i na unutar-njem i na međunarodnom planu.

Sastavni dio procesa o kojemu govorimo su i nacionalno-ideološke nejednakosti i napetosti. S jedne strane imamo povratak etnonacionalnoj homogenizaciji kroz stranačke saveze, koji je kod Srba evidentan, od nekidan i kod Hrvata, makar i u iznuđenoj formi, a kod Bošnjaka još uvijek u znaku neizvjesnosti i neodlučnosti, jer su tri stranke koje su u igri - SDA, SDP, SBB - između sebe previše različite, čak i suprotstavljene.

Poseban problem stoji pred SDP-om, koji je deklarativno socijaldemokratski, građanski i transetnički, a kao relativno pobjednička stranka mora ići u saveze etnonacionalnoga tipa da bi sudjelovala u podjeli vlasti.

Kada budu ponovo pokrenuti dogovori o ustavnim promjenama, što je neminovnost, svi će dispariteti o kojima govorimo isplivati na površinu u najzaoštrenijoj formi. Hoće li to značiti produžavanje i produbljivanje krize u Bosni i Hercegovini, ili, možda, prijelomni trenutak, od kojega sve može krenuti nekim novim putem – za sada je nemoguće predviđati.



Ivan Lourenović
Radio Slobodna Evropa

Poštovani čitaoci, redakcija Europa Magazina će rado objaviti i Vaš tekst, ako nam ga pošaljete na e-mail adresu redakcija@europamagazine.info. Ne zaboravite - ovo je i Vaša novina!



besplatan upis kompanije
www.bosnianyellowpages.us

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?

Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



metrobrokers **GMAC**
 .com Real Estate

DINO KRGO
 REALTOR

678-429-4353

dkrgo@bellsouth.net



Alma - Travel

najjeftinije avio karte - nazovite i provjerite

- * jeftino
- ** brzo
- *** sigurno

toll free **888-5525-622**
 tel **408-333-9885**

www.almavacation.com
maslic@almavacation.com



Attorney At Law

Michael E. Carroll
Christopher S. Walker

&

Sejo Čamdžić
 (Investigator / Translator)



Radimo u oblastima:

Osobne povrede zadobivene:

- *Na radu
- Worker's compensation**
- *U saobraćajnim nesrećama
- Car accident**
- *Krivično pravo
- Criminal Law**
- *Bankroti
- *DUI

Satellite Court
2250 Satellite Boulevard,
N.W. Suite 205
Duluth, GA 30097

Attorney:
678-473-9472
Sejo Č.: 678-876-6611

Advokati s dugogodišnjim iskustvom u radu s osiguravajućim društvima, sada mogu svojim iskustvom pomoći u rješavanju Vašeg slučaja.

Novo Karadžorđevo ili BiH

Nakon formiranja dva jaka nacionalna bloka, SNSD i SDS, te HDZ i HDZ 1990, za pregovaračkim stolom su se našli i SDA i SDP, no već sada je jasno da će SDP-u pripasti najjači zadatak da formira probosanski blok. Iako se govori o tzv. velikoj koaliciji sve opcije su i dalje otvorene i nema nikakve sumnje da je imperativ svih stranaka domoći se vlasti, ali su jedino SNSD i SDA jasno naglasili ko su im nepoželjni partneri: za SNSD je to SDP, a za SDA SBB BiH. I dok se bez SBB-a može, zasad na njih niko ne računa kao na ozbiljnog partnera u bilo kojoj koaliciji, vlast bez SDP-a neće se moći formirati ni na jednom nivou

Nakon što su SNSD i SDS usvojili platformu o usaglašenom djelovanju u zajedničkim organima BiH, gdje će, naročito u Parlamentu BiH, usaglašavati "sve stavove o pitanjima od nacionalnog interesa za Republiku Srpsku", lideri HDZ-a i HDZ-a 1990 potpisali su stranački sporazum kome je cilj da kroz ustavne promjene osiguraju ravnopravnost hrvatskog naroda i izbore se za federalnu jedinicu s hrvatskom većinom koja će imati zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, za pregovaračkim stolom našli su se i predstavnici SDA i SDP-a koji su započeli zvanične razgovore o implementaciji izbornih rezultata i platformi za formiranje vlasti. Cilj im je formiranje bh. bloka političkih stranaka kojem će prioritet biti borba za BiH, državu ravnopravnih konstitutivnih naroda i ostalih na cijeloj njoj teritoriji.

Izetbegovićeva uloga: U svemu je svakako jako bitna uloga Bakira Izetbegovića, SDA-ovog člana Predsjedništva BiH, koji uz Željka Komšića (SDP) može utjecati na izbor predsjedavajućeg Vijeća ministara što SDP-u daje ogromnu prednost u razgovorima o formiranju vlasti sa svim drugim strankama

"Za one koji su očekivali da će nakon polovnog Karadžorđeva dobiti nekog trećeg, od toga nema ništa. Pozivamo sve političke stranke i želimo razgovarati sa svima kako da dođemo do vlasti koja će biti svojevrsan promotor evropskih obaveza. Smatramo da treba učiniti sve da se napravi velika koalicija za veliki posao, a ne raspodjela mjesta. To znači da u narednom periodu treba vidjeti da li je moguće napraviti paket koji će omogućiti prvi iskorak BiH ka EU i NATO-u i hvatanju u koštac s ekonomskim i socijalnim problemima s kojima se zemlja suočava", izjavio je nakon sastanka Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a, istakavši da oni odbijaju svaku mogućnost formiranja vlasti po principu 2+2+2 jer "SDP jeste i bošnjačka politička opcija, ali mi smo, prije svega, bh. politička opcija koja ima odgovornost prema svojoj politici i biračima, i Hrvatima i Srbima i Bošnjacima".

Svi sa svima

U nezvaničnom dijelu razgovora SDA je pristala da podrži na mjestu predsjedavajućeg Vijeća ministara nekoga iz SDP-a, a najizvjesnije je da bi tu funkciju obavljao Lagumdžija. On je, s druge strane, na sebe preuzeo da "sredi" stanje u kantonima, prije svega Tuzlanskom, gdje je lokalni SDP odbacio bilo kakvu mogućnost koaliranja sa SDA. Što se tiče

federalnog nivoa u nezvaničnom razgovoru je bilo govora o tzv. maloj koaliciji koju bi SDA i SDP, ukoliko ne naprave dogovor sa Božom Ljubićem, predsjednikom HDZ-a 1990, pravile sa HSP-om i Narodnom strankom Radom za boljitak. Iz SDA nam kažu da su oni spremni ponuditi Ljubiću i mjesto premijera Vlade na federalnom nivou, kako bi napravili dogovor, no opiranje su iz SDP-a jer Lagumdžija, navodno, na tom mjestu vidi Nermina Nikšića.

Otkako su ozvaničeni rezultati Općih izbora po kojima su socijaldemokrati (i iz RS-a i iz Federacije) dobili vlast, kako na entitetskim tako i na državnom nivou, kroz izjave lidera ove dvije stranke, Milorada Dodika i Zlatka Lagumdžije, bilo je jasno da bi oni najradije formirali vlast na državnom nivou, ali svako za sebe i po mogućnosti bez onih drugih. Mora se priznati da je Dodik u prednosti jer je još prije izbora napravio dogovor s Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a, dok je Lagumdžija u slučaju da ne dođe do dogovora na državnom nivou nespreno najavio formiranje vlasti na entitetskom nivou i jačanje Federacije.

No, nakon sastanka sa SDA Lagumdžija je poručio da je spreman na razgovore sa svima, pa i sa Dodikom, ali je jasno da on neće ući u vlast sa SNSD-om bez jasnog preciziranja odnosa, kao što su to svojevremeno (pogrešno) uradile SDA i SBiH zbog čega su se suočavale s problemima tokom posljednje četiri godine, koje nisu uspjevale riješiti. Dovoljno je samo podsjetiti na imenovanja ključnih ljudi u neke važne državne institucije pri čemu je nacionalni balans potpuno narušen, na štetu Bošnjaka. Nije drugačije bilo ni u Vijeću ministara, gdje je Nikola Špirić, donedavni mandatar, uspješno provodeći politiku svoga stranačkog šefa paralizirao u državi sve što je mogao. Ne čudi onda što je Dodik prihvatao kao bošnjačkog partnera SBB, čiji je lider Fahrudin Radončić u predizbornoj kampanji više puta jasno ponovio da je spreman na suradnju s SNSD-om i njenim liderom. Dodik ga se, ipak, javno odrekao.

No, sve opcije za koaliranje su i dalje otvorene i nema nikakve sumnje da je imperativ svih stranaka domoći se vlasti, ali su jedino SNSD i SDA jasno naglasili ko su im nepoželjni partneri: za SNSD je to SDP, a za SDA SBB BiH.

Adut SDA

No, i pored Dodikovih (i Čovićevih) želja nemoguće je, s obzirom na izborne rezultate, formirati vlast posebno na državnom nivou bez SDP-a, a to je i želja najznačajnijeg dijela međunarodne zajednice. Ovo je odlično poznato i rukovodstvu SDA, koje svojom podrškom SDP-u želi osigurati i svoj

ulazak u vlast što podrazumijeva da će veliku infrastrukturu kadrova smjestiti na odgovarajuće pozicije.

Ako se uzme u obzir činjenica da je Zlatko Lagumdžija jedan od rijetkih političara koji se u predizbornoj kampanji (kao ni mjesecima prije toga) nije našao na meti Avazovih perjanica, koje su ne birajući sredstva "kopale" sve one od kojih je Radončić zazirao u predizbornoj trci, možda je upravo on u najtežoj poziciji, jer Lagumdžija s pravom može strahovati od odmazde osvetoljubivog vlasnika Avaza. Za rješenje ovog problema zasad se u političkim kuloarima spominje više varijanti. Prva je da se SBB uz pomoć SDP-a kroz iglene uši uvuče u vlast na nižim nivoima, druga da se Radončiću obećaju određeni ustupci, koje je imao u godinama ljubavi sa SDA, no izgledno je da obje opcije propadnu.

U svemu je svakako jako bitna uloga Bakira Izetbegovića,

SDA-ovog člana Predsjedništva BiH, koji uz Željka Komšića (SDP) može utjecati na izbor predsjedavajućeg Vijeća ministara što SDP-u daje ogromnu prednost u razgovorima o formiranju vlasti sa svim drugim strankama. Jer, sa dva glasa u Predsjedništvu SDP može "srušiti" svaki prijedlog koji nije u skladu sa njihovim stavovima. Ujedno to je, možda, i najveća kočnica SDP-u da se ne upušta u ozbiljne razgovore sa SBB-om. S druge strane, Izetbegovićeve pozicija je i najjači adut SDA da uđe u vlast.

Jačanje RS-a

I dok stranke u Federaciji tek počinju razgovore oko raspodjele vlasti, situacija u Republici Srpskoj je potpuno čista. Formiran je nacionalni blok između SNSD-a i SDS-a. Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić to je prokomentirao:



Osman "Cico" Vujinovic

VIRTUAL PROPERTIES REALTY

cell: 404-550-8054
fax: 770-962-3596
e-mail: osmanvu@gmail.com

Specijalnosti:
bankovne kuće,
foreclosure i HUD kuće



Vaš Distributer za TV

Rasim Đuliman
- Generalni Zastupnik -

Tel: 678-377-2474
Cell: 678-764-8860

Vaš zastupnik za:
Hayat, BN-Tv
Pink, Pink Plus

415 Lynn Katie Ct.
Lawrenceville, GA 30045



Style TRAVEL USA

tel > 1.773.525.4889
fax > 1.773.435.6753
e-mail > info@styletravelusa.com

<4107 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>

NAJPOVOLJNIJE karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!

Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.

Nudimo i paket aranžmane za

- * Mexico
- * Caribbean
- * Hawaii

< www.styletravelusa.com >



JEFTINE AVIONSKE KARTE LLC
Samo Ptice Lete Jeftinije

Jazmir Bešlija
owner

336 Springhaven Rd,
Lawrenceville, GA 30046
Tel 770.963.9684 Tel 770.651.7185
Tel 770.963.9685 Tel 770.268.8940
Fax 770.268.8942
TravelBiH@Hotmail.com
www.TravelBiH.com

“Dogovor SNSD-a i SDS-a rezultat je političke nužde i okolnosti koje su nastale na nivou BiH nakon ovakvog izbornog rezultata i u tom kontekstu će biti njihova međusobna saradnja u institucijama BiH. Dogovor SNSD-a i SDS-a neće nanijeti štetu funkcionisanju koalicije u Republici Srpskoj niti će ugroziti zajednički rad SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije.”

U platformi, koju su usvojili SNSD i SDS usaglasili su se da treba naći bolja rješenja u oblasti raspodjele državne imovine, nepokretne vojne imovine, popisa stanovništva u BiH, snabdijevanja Distrikta Brčko strujom, zatim u sistemima indirektnog oporezivanja, pravosudnih institucija, izbornom sistemu, RTV sistemu i drugim pitanjima. Ukratko, SNSD i SDS su se dogovorili o svim pitanjima koja su protekle četiri godine bila kamen spoticanja državne vlasti, jer se radi o pokušajima iz RS-a da se oslabi državnost BiH.

Osim formiranja bloka sa SDS-om s kojim će imati veliki utjecaj na rješavanje svih ključnih državnih pitanja, Dodik je maestralno odigrao i partiju na entitetskom nivou, i to sa opozicionim strankama, jer je Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, podržao imenovanje Igora Radojičića za predsjedavajućeg skupštine RS-a. Uz novog mandataru Vlade Aleksandra Džombića (SNSD) i svoju funkciju predsjednika RS-a, naredne četiri godine za Dodika će opet biti relaksirajuće jer će moći povlačiti sve ključne poteze (u svim oblastima) u RS-u, a osim toga dobio je i nacionalni blok koji će raditi na jačanju RS-a, a svakako na račun države. Protivljenje SDS-a da Džombić ne može biti premijer jer je, kako su saopćili, kao dosadašnji ministar finansija jedan od najodgovornijih za brojne promašaje i lošu ekonomsko-socijalnu situaciju u RS-u, teško da će zabrinuti Dodika jer je on osvojio toliko vlasti u RS-u da može sebi priuštiti da postavi svog čovjeka da vodi Vladu. Međutim, izjave iz SDS-a da je Banjalučka berza doživjela kolaps za vrijeme Vlade Milorada Dodika i njegovog ministra najavljuju da ne funkcionira baš besprijeekorno nedavno sklopljeni sporazum SNSD-SDS.

No, osim većeg dijela vlasti Dodik “iza leđa” ima Srpsku pravoslavnu crkvu, s kojom nikad nije imao bolje i jače odnose, ali i Borisa Tadića, predsjednika Srbije, koji iz ovih veza izvlači za sebe što bolju poziciju pred buduće izbore u Srbiji. Naravno, sastavni dio te “promocije” je i “teret” Kosova koji Tadić vješto, a uz pomoć Dodika, prebacuje na BiH.

Hrvatsko pitanje

Nakon sastanka HDZ-a i HDZ-a BiH Čović je rekao da je taj sporazum potpisao kako bi stabilizirao prilike u BiH, odnosno kako bi Hrvatima osigurao potpunu ustavnu jednakost sa druga dva konstitutivna naroda u BiH. No, i pored njihove

voje “ujedinjavanja” – Ljubić je nezvanično prokomentirao da to nije sporazum oko vlasti i da on ostaje otvoren za razgovore sa SDA i SDP-om – opet će zavisiti od drugih, jer se vlast na državnom nivou, može formirati i bez njih, sa HSP-om i Narodnom strankom Radom za boljitak. Kako sada stvari stoje pozicija Hrvata na državnom nivou zavisit će od dobre volje lidera SNSD-a.

Dogovor s Dodikom Čović je napravio i zbog toga jer želi mjesto predsjedavajućeg Vijeća ministara, što ne odgovara SDP-u. Uz to Sulejman Tihić je u tihom sukobu s Čovićem zbog podjele vlasti u Mostaru, ali i oko HTP-a Mostar. Sporazum Dodika i Čovića neki već nazivaju novim (a Lagumdžija polovnim) Karađorđevom, no bošnjačke stranke i ne pokušavaju ovaj srpsko-hrvatski dogovor razbiti određenim ustupcima koje bi ponudili nekom od dva HDZ-a, a velika je

vjerovatnoća da bi Ljubić i prihvatio, jer svakako je svjestan da su i HDZ 1990 i HDZ BiH “taoci” Milorada Dodika. Zašto je onda Ljubić uopće pristao na dogovor sa Čovićem?

Presudnu ulogu, prema nezvaničnim izvorima iz HDZ-a 1990, u tom dogovoru je odigrao HDZ Hrvatske od koga se očekuje pomoć za što povoljnije rješavanje hrvatskog pitanja u BiH. Priča o federalnoj jedinici s hrvatskom većinom ne izgleda ozbiljno (ili je čak politički trik za što bolje pozicioniranje u vlasti), ako se zna da je Sveta stolica

od početka na poziciji nedijeljenja BiH, odnosno protiv je komadanja BiH kojim bi se automatski stvorila i (nova) srpska država čime bi se istočne granice pomjerile sa Drine na Savu i Unu, a to bi uskoro ponovo otvorilo i pitanje S-H odnosa. Ovih činjenica je svjesna i hrvatska politika koja je za vrijeme Franje Tuđmana (a tokom rata u BiH) pokušala podijeliti BiH stvaranjem Hrvatske Republike Herceg-Bosne.

Osim toga, istočna granica sa jakom Republikom Srpskom mogla bi ponovo aktuelizirati i pitanje Kninske krajine, odnosno granice Hrvatske, o čemu posljednjih godina uveliko pišu srpski akademici po kojima osamostaljivanje RS nije samo pitanje razbijanja BiH nego i učvršćivanje istočnih granica i pozicije da se u budućnosti “povrate izgubljene teritorije”.

Hoće li SDP ispuniti obećanja

Pored formiranja dva jaka nacionalna bloka na SDP-u je najodgovorniji zadatak: da formira probosanski blok koji će biti usmjeren s jedne strane ka evropskim integracijama, a s druge, ka privrednom i ekonomskom razvoju. Jer, BiH u stanju u kakvom se danas nalazi samo to može spasiti. Time bi SDP sebi zasigurno obezbijedio uspjeh, ali i ispunio predizborna obećanja, a uz to bi spriječio Dodika i njegove partnere da blokiraju funkcioniranje BiH.



Zlatko Lagumdžija i Milorad Dodik na postizbornom sastanku u Banja Luci, 27. novembra

MUST SELL

- BANK FORECLOSURES
- DISTRESS SALE

- FIXER UPPERS
- CORPORATE OWNED PROPERTIES

- HUD HOMES

FREE LIST WITH PICTURES UPDATED DAILY

WWW.GWINNETTDISTRESS.COM

Sretna Nova Godina!

BalkaniaTV

1.866.639.8911

Sretna Nova Godina!

EMC Cargo

Esad Međić

678.558.8013

Sretna Nova Godina!

HomeGuard Enterprises LLC

Sulejman Mehić Sule

320 Congress Pkwy

Lawrenceville, GA 30044

678.283.7030

Sretna Nova Godina!

Photo World & Signs

Dalibor Špalat

404.641.9682

Sretna Nova Godina!

Danka & Erol Jaganjac

Real Estate Agent & Mortgage Consultant

770.314.4716

770.314.6280

Sretna Nova Godina!

Restoran Piramida

2718 Douglas Avenue

Des Moines, IA 50310

515.255.2277

Sretna Nova Godina!

Kiko's Meat Market & Restaurant

Refik i Dana

5077 North Lincoln Avenue

Chicago, IL 60625

773.271.7006

Sretna Nova Godina!

Henri Matija Špehar

770.277.2181

“Herceg-Srpska” i prokletstvo trećeg bloka

Loptica koju su stranke potpisnice velikih entitetsko-unutaretnečkih koalicija i zajedničkih nastupa u institucijama države Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj, ljuto zaraćeni politički protivnici SNSD i SDS, a u “Herceg-Bosni”, još zaraćeniji i sujetniji HDZ BiH i HDZ 1990, uputili, uvjetno rečeno, “trećoj strani”, do sada još nije vraćena u istom maniru. Ako je suditi po javnim izjavama ili pak šutnji SDP-a i SDA, “treće strane”, bošnjačke, još nema, niti će je, deklarativno, biti.

Protiv trećeg dvojnog bloka, u maniru u kakvom su je u ime najvećeg broja birača etničkih Srba u RS-u potpisali SDS i SNSD, te među Hrvatima HDZ BiH i HDZ 1990, kada su u pitanju državni poslovi i pitanja od ključnog nacionalnog interesa, na primjer ustavne promjene i euro-atlantske integracije, izjasnio se u subotnjem dnevniku Federalne televizije i istaknuti član Socijaldemokratske partije, član stranačkog Predsjedništva i Glavnog odbora, Damir Hadžić ocjenjujući kako to nije realno rješenje.

Dakle, u nastupu na državnom nivou, posve je jasno da Socijaldemokratska partija i Stranka demokratske akcije neće činiti treći dvojni, bošnjački blok, bez obzira što će ove dvije partije najvjerojatnije koalirati gotovo na svim nivoima u Federaciji, gdje god mogu, a mogu u većini slučajeva, obzirom da su i osvojile najveći broj glasova, uglavnom u dijelu FBiH sa bošnjačkom većinom. Stranke koje predstavljaju najviše glasova etničkih Srba iz RS-a i Hrvata sa područja gdje su većina, nastupat će na državnoj razini, udruženim srpskim i udruženim hrvatskim glasom, dok SDP i SDA, sve su prilike, to neće učiniti, čime će Bošnjaci kao jedini od tri konstitutivna naroda ostati bez svog udruženog glasa u državnim poslovima.

Još u izbornoj noći bilo je jasno da je, nakon prvih preliminaranih rezultata u kojima su svi vidjeli da je Željko Komšić novi-stari Član Predsjedništva BiH, proradila nova privremena tvorevina, “Herceg-Srpska”. Iz izbornih štabova stranaka pobjednica u Republici Srpskoj te na području s većinskim etničkim Hrvatima, SNSD-a i HDZ-a BiH gotovo da su nastupili unisono. Počeo je Nikola Špirić sa zajedljivom opaskom kako su Bošnjaci umislili da mogu izabrati i “srpskog” člana Predsjedništva, aludirajući valjda na ionako zanemarive bošnjačke glasove Mladenu Ivaniću, da bi nastavio Čović s trećim entitetom i stolnim Mostarom. Ostalo je sve legenda.

“Herceg Srpska” jamačno je počela svoj život dok se SNSD u ime Srba počeo žučno zalagati za treći entitet za Hrvate, a HDZ BiH u ime Hrvata nije više kidisao Dayton ili na Republiku Srpsku nego na FBiH, njezino uređenje i bošnjačku majorizaciju.

Stranke “treće strane”, na izborima uvjerljiva SDP i oslabljena SDA, brže bolje su se organizirale u pokušaju da dogovore državnu koaliciju bez HDZ-a BiH i SNSD-a. SDP je u gorljivoj namjeri da iz koalicije na državnom nivou izbaci SNSD, otišla tako daleko od svojih proklamiranih principa i pregovarala sa Srpskom demokratskom strankom i delegacijom stranke predvođenom predsjednikom Bosićem, dok je spomenuti Hadžić u casual varijanti sa esdeesovcima ispijao kafice na Hreši, u općini Istočni Stari Grad.

Nade stranaka tzv. treće strane da će se dogovoriti s

ključnim partnerima - SDS-om i HDZ-om 1990, ostale su puste. Hladan tuš priredio je SDP-u omrznuti Milorad Dodik i SNSD, potpisom na sporazum o zajedničkom nastupu na državnom nivou sa SDS-om, a ubrzo ga je uslijedio i Čović sa usuglašenim nastupom sa Ljubićevim HDZ-om 1990. “Herceg-Srpska” uzvratila je na SDP-ov udarac, a SDS i HDZ 1990 su očito pokazali da im je važniji usuglašeni srpski odnosno hrvatski nastup na državnom nivou doli veći kolač u zajedničkoj državnoj vlasti sa SDP-om i SDA i ekskluzivno zastupanje interesa etničkih Srba iz RS-a odnosno Hrvata na državnom nivou. Ili pak, SNSD i HDZ BiH nisu htjeli nezgodnu unutaretnečku opoziciju u vidu SDS-a i HDZ-a 1990 u predstojećim ustavnim reformama niti ekskluzivnu odgovornost u predstavljanju Srba i Hrvata pa su historijsku odgovornost podijelili s najvećima poslije njih, pred biračkim tijelom na koje pretendiraju.

Bilo kako bilo, izborni i postizborni period homogenizirao je političke predstavnike Srba i Hrvata u BiH. Prva faza je iznikla na krilima nezadovoljstva partija etničkih Hrvata nakon ponovnog izbora Željka Komšića na mjesto člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata, dok je druga faza objedinjavanja i ukрупnjavanja “herceg-srpskog” bloka uslijedila nakon pokušaja SDP-a i SDA da sa HDZ 1990 i SDS-om skroje vlast bez Dodika i Čovića. Takav pokušaj je doživio potpuni krah. I ne samo to. Nastojanja da se po svaku cijenu na državnoj razini koalira sa SDS-om, rezultirao je na kraju javnom blamažom SDP-a pred svojim biračima, utoliko više što zvaničnici ove partije i dalje ponavljaju kako nikada neće pristati na matematičke koalicije, nego samo na zajednički program u vlasti, sa kojima se sve strane slože. Blamaža je veća i činjenicom da je SDP htio u koaliciju sa partijom čiji je prvi čovjek u sporazumu o zajedničkom nastupu sa SNSD-om u državnim institucijama uspio izkamčiti i stavku i obaveznom referendumskom izjašnjanju naroda u RS-u o ulasku BiH u NATO savez, čime ni Milorad Dodik nije do sada prijetio.

U SDP-u i dalje nemaju odgovor niti na izazov koji su im uputili SNSD i SDS formirajući etnički srpski, te HDZ BiH i HDZ 1990, formirajući etnički hrvatski politički blok, niti na očekivanja birača, članstva i javnosti u zemlji na pitanje što će biti ako principijelna koalicija na državnom nivou nije moguća u skladu sa SDP-ovim standardima principijelnosti. Ima li SDP kao, makar prema broju i strukturi glasova koje su dobili, stožerna, najjača stranka u Bošnjaka pravo povući se i dići ruke od učešća u vlasti na državnom nivou? Ima li to pravo SDA kao druga najjača i dva desetljeća stožerna stranka u Bošnjaka odustati od bošnjačkog učešća u državnoj vlasti zato što za njihove koalicione partnere iz SDP-a ne postoji minimum principijelnosti u formiranju vlasti? Odgovor se krije u notornim činjenicama da su i SDA i SDP u ovome trenut-

ku osuđene jedna na drugu, što svojim opredjeljenjem, kao u slučaju SDA da sve stranke dolaze u obzir osim Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudina Radončića, što izbornim rezultatima oličenim u krah u Stranke za BiH i gubljenjem svog dugogodišnjeg partnera. Sa druge strane, SDP-u će jasno trebati još neko kako bi se formirala vlast na federalnoj i na razini kantona, pa je jasno da odgovor se zna – taj neko je SDA.

Odgovor na pitanja imaju li SDP ili SDA pravo da se eventualno povuku iz formiranja vlasti na državnom nivou ili pak pravo da svaka od stranaka i dalje vodi svoju sopstvenu, međusobno neusklađenu politiku na državnom nivou, krije se u još jednoj notornoj činjenici da su obje stranke osuđene na dva etnička koaliciona bloka Srba i Hrvata, koliko god im teško bilo sa tim se suočiti i pogledati biračima u oči, pa su shodno tome najjače stranke u Bošnjaka svojim dosadašnjim pogrešnim potezima, iluzijama i utopijama dovedeni, jednostavno natjerani u poziciju da, priznavali – nepriznavali, tvore treći blok nasuprot velikim unutaretničkim koalicionima Srba i Hrvata, kako god da taj treći blok nazovu, bošnjačkim, probosanskim, bosanskohercegovačkim ili blokom cvijeća i proljeća.

Ako je principijelna koaliciona na državnom nivou za SDP podrazumijevala formiranje vlasti bez SNSD-a i HDZ-a BiH, da li znači da neprihvatanje principa matematičke koalicionije od strane ove partije, znači odustajanje od učešća u državnim insitucijama vlasti jer su u njemu neželjene partije Dodika i Čovića? Ili pak, SDP kao stranka za koju su najviše glasali Bošnjaci, kao deklarativno multietnička i građanska ne želi prihvatiti da bude reprezent bošnjačkih interesa, zajedno sa SDA, usprkos izbornim rezultatima i legitimitetu koji su im svojim glasovima dali mahom Bošnjaci te usprkos činjenici da su najjače patije Srba iz RS-a i Hrvata iz FBiH jasno iskazali opredjeljenje da udruženo zastupaju etničke srpske i hrvatske interese.

Nije teško pretpostaviti da će SDP biti pod velikim pritiskom i pred svojevrsnom prekretnicom u svojoj dosadašnjoj politici, te da će se svaki dan morati susretati sa kolizijom vlastitih principa koje na sav glas javno proklamiraju i realnim mogućnostima uvjetovanim izbornim, političkim, historijskim i drugim okolnostima današnje BiH. Bit će zanimljivo promatrati kako će se SDP postaviti kao politička snaga koja je na prvo mjesto u FBiH izbila glasovima sa teritorija na kojima su Bošnjaci izrazita većina – da li će priznati realnost i brinuti se za interes svojih glasača ili će i dalje čuvati povizorni imidž multietničke i građanske stranke nepriznavajući da su na mjesto stranke broj jedan u FBiH došli glasovima bošnjačkih birača. Nesumnjivo je da je ulog veliki, ali će odgovor morati naći čim prije ili priznati da nisu dorasli ovako kompliciranom historijskom trenutku u kojem su se našli.

Svjedoci smo da su sa svih strana iz medija sa teritorije

„Herceg-Srpske“ kao i iz medija susjednih Srbije i Hrvatske, skoro dva mjeseca prštale diskvalifikacije na račun SDP-a i izbora Komšića. Proglašavalo ih se za najgore bošnjačke unitariste, a opet kad ih neko nazove bošnjačkim, partiju ili nekog istaknutog člana nazovu bošnjačkim političarem, trče da demantiraju i isprave krivi navod jer, oni nisu bošnjačka partija sa bošnjačkim političarima nego svih građana BiH, bez obzira što izborni rezultati tako ne govore.

Pred SDP-om i njihovim koalicionim partnerima iz SDA je veliki ulog. Prihvatanjem uloge trećeg dvojnog političkog bloka, nasuprot koalicionima dvije najveće partije Hrvata i dvije najveće prtije Srba u BiH, SDP će pogaziti sve svoje proklamirane principe, izgubiti i deklarativnu opciju pozicioniranja kao multietničke, građanske stranke Bosanaca i Hercegovaca. SDA bi u ovom slučaju dobila moralnu prednost nad SDP-om. Konačno bi se našli u istom frontu sa SDP-om, i to u vodama u kojima je SDA plivala dva desetljeća. U slučaju pak

da SDP i SDA nastave svoje neodlučno i do sada neuspješno političko djelovanje u vremenu dok vlast nije ni formirana, te nastave sa guranjem problema, činjenica i realnih političkih odnosa u zemlji pod tepih, kakvim god ružnim i nepopularnim se činili, preostaje im samo da svi zajedno obuku u jeans jakne i farmerke, pa kao obezglavljena masa građana na nekoć održanim raznim “Yutel za mir” manifestacijama pred sami početak rata u BiH, izađu na ulice i nastave kuknjavu prema tzv. međunarodnoj zajednici da učini, spriječi, intervenira, zaustavi, izvrši pritisak, jače se uključi i stavi BiH u fokus svojih in-

teresa, i tako sve dok “Herceg-Srpska”, ojačana regionalnim srpsko-hrvatskim izljevima pomirenja sa najviših instanci nacionalnih država ova dva naroda ne zaživi u svom punom kapacitetu, nakon čega će se BiH i Bošnjaci činiti tek kao remetilacki nusprodukt, iscjedak iz riješene slagalice srpsko-hrvatskih odnosa u cjelini.

Umjesto da se prave “Englezi”, SDP i SDA bi mogli iskoristiti postojeći historijski trenutak i svoju faktičku koalicionu poziciju trećeg političkog bloka na državnoj razini pretvoriti u untaretničko ideološko pomirenje dvije najzavađenije interesno-ideološke i političke frakcije u Bošnjaka - kadrovike i potomke dužnosnika iz socijalističkog razdoblja, titoiste i ateiste sa jedne, i mladomuslimanske džamijaše sa druge strane, što već 20 godina opterećuju unutarbošnjačko pomirenje. Istina, nešto se i učinilo na tom pitanju u Unsko-sanskom kantonu, dogovorom SDP-a, SDA i DNZ –a.

A što se tiče šuplje priče o neželjenim matematičkim koalicionima, jasno je da dok je ovako uređene Bosne i Hercegovine, takve koalicionije bit će matematičke dok se se ne desi neko od bosanskih čuda – pomirenje ili razdruživanje. Trećeg nema. Do tada, mandate u šake i na posao! Izgovori bilo koje vrste su neprihvatljivi.



Milorad Dodik i Dragan Čović

Aleksandar Džombić, novi mandatar Vlade Republike Srpske

Vlada i ne treba da vlada pored živog predsjednika

Aleksandar Džombić, aktuelni ministar finansija Republike Srpske, mandatar je za sastav nove Vlade RS-a.

“On je moj najbliži saradnik i on je realan izbor kako bi se osigurao kontinuitet Vlade koju sam vodio”, kazao je Milorad Dodik, predsjednik RS-a saopštavajući razloge zbog kojih je Džombiću povjerio mandat za sastav Vlade.

Zna se gospodar

Javnost u RS-u saglasna je da povjeravanje mandata Džombiću nije iznenađenje. Ono što ostaje kao otvoreno pitanje, jeste: da li će Džombić Vladu voditi samostalno ili će biti tek marioneta u rukama predsjednika RS?

“U RS se zna ko je predsjednik, ko je premijer, ko je predsjednik najveće stranke i ko je gospodar svega i svakoga. Tako da ja ne očekujem da će izborom Džombića za predsjednika Vlade RS-a doći do političkog zaokreta. Uostalom, ja od gospodina Dodika i nisam očekivala da će na tu poziciju staviti nekog boljeg od sebe”, izjavila je ekonomistica i bivša ministrica finansija RS-a Svetlana Cenić. Džombić je, dodala je Cenić, zajedno s Dodikom “držao ključ finansija RS-a i da se sada takva situacija samo nastavlja”.

Mladen Ivanić, predsjednik PDP-a ističe da su njegove procjene oko toga kome će biti povjeren mandat za sastav Vlade RS-a bile tačne. “Očito je da se opredijelilo za mandataru koji nije ključni čovjek u SNSD-u, koji jeste čovjek od povjerenja, ali nema političku težinu”, kazao je Ivanić.

I za lidera Demokratske partije Dragana Čavića Džombićevo imenovanje je očekivano. “On je čovjek koji će najbolje slušati predsjednika RS-a jer je najmanje samostalan, tako da će moć ostati tamo gdje je i najmoćniji čovjek u RS-u, dakle u rukama Milorada Dodika”, naglasio je Čavić.

S druge strane, predsjednica Saveza sindikata RS-a Ran-

ka Mišić smatra da Dodik neće moći lako “upravljati” novim predsjednikom Vlade RS-a. “Upoznala sam tokom ovih godina Džombića. On je tvrd čovjek, a u uz to je mlad i željan dokazivanja tako da ne vjerujem da će slijep slijediti bilo čije upute”, kazala je Mišić.

Po Dodikovoju naredbi ili ne, ali zajedno s njim budući premijer RS-a proteklih gotovo pet godina vladao je novcem Republike Srpske. Svoj mandat preuzet će s ispražnjenom kasom. Novac od privatizacije Telekomu, podsjeća Ivanić, odavno je potrošen, budžetski deficit, za koga se još ne zna koliki je, morat će se nadoknaditi sredstvima MMF-a i drugih međunarodnih finansijskih institucija, zbog čega će, naglasio je, naredna godina biti veoma teška. Doda li se tome i činjenica da su i Fond PIO

i Fond zdravstvenog osiguranja RS-a pred kolapsom, slika je još crnja.

“Nova vlada u takvim uslovima veoma će teško raditi i za očekivati je da će biti vrlo brzo promijenjena”, smatra Ivanić.

Ovo mišljenje dijeli i Svetlana Cenić. I ona upozorava na porazno ekonomsko socijalno stanje u RS-u ističući da će pred novom Vladom RS-a biti mnogo teških izazova. “Iz tih razloga se Dodik i kandido-

vao za predsjednika RS-a, kako bi se izmakao mogućnosti da mora izaći pred narod i odgovarati na neugodna pitanja. On će stoga da pred narodom izigrava heroja, dok će se istovremeno vlade i premijeri mijenjati kao na traci. Drugim riječima i premijeri i većina ministara, osim onih koje s Dodikom vežu kumstva, biće potrošna roba”, upozorava Cenić.

S nešto više optimizma na budućeg premijera RS-a gleda potpredsjednik SDA Adil Osmanović. Iako i on smatra da će Dodik imati značajan utjecaj na rad vlade i premijera. Ipak, Osmanović kaže da je i za RS i BiH “dobro što je za premijera RS-a izabran stručan kadar koji dobro poznaje ekonomske prilike, a što je u ovom vremenu itekako potrebno”.

Vladu koju je vodio Milorad Dodik i čiji je ministar finan-



Aleksandar Džombić i Milorad Dodik, novi i stari mandatar Vlade Republike Srpske

sija bio Aleksandar Džombić obilježilo je niz afera vezanih za način trošenja javnog novca. Ne treba zaboraviti da se u Tužilaštvu BiH i dalje vodi istraga protiv Dodika, Džombića i niz ljudi iz političkog i privrednog života RS-a vezanih za izgradnju zgrade administrativnog centra Vlade RS-a, RTV doma, auto puta Banja Luka - Gradiška. Tu je i neuspjela prodaja RTE Gacko češkoj kompaniji ČEZ, te način plasmana kreditnih sredstava Investiciono-razvojne banke RS-a i prodaje državnog kapitala koji je u nadležnosti ove institucije, a koji je rezultirao i pravosnažnom presudom za zloupotrebu položaja v.d. direktoru IRB-a Bojanu Goliću.

Afere i reforme

Stoga Transparency International BiH ističe da, koliko god je izbor Aleksandra Džombića za mandatara bio očekivan, toliko je i neprihvatljiv.

“Nažalost, ne možemo se nadati niti očekivati da će budući premijer imati više uspjeha u upravljanju republičkim sredstvima i vršenju vlasti, s obzirom na dosadašnji ‘uspjeh’ na poziciji ministra finansija i veoma neodgovorno raspolaganje budžetskim sredstvima, nenamjensko trošenje i raspodjelu sredstava od privatizacije i sve u svemu katastrofalnu finansijsku politiku koja je RS dovela gotovo do bankrota. Ne smijemo zaboraviti ni na činjenicu da se kako protiv Milorada Dodika, tako i protiv budućeg premijera, gospodina Džombića, vodila istraga od strane Tužilaštva BiH za zloupotrebe budžetskih sredstava u iznosu od nezanemarljivih 115 miliona KM. Samo je kod nas moguće da se jedna takva istraga ne uzima u obzir pri izboru budućeg premijera, pa će tako gra-

đani RS imati ‘čast’ da imaju i predsjednika i premijera koji se terete za ozbiljna krivična djela”, navodi se u saopštenju TI BiH.

Iako uz napomenu da je “i sam bio žrtva političkog progona pravosuđa BiH”, i Mladen Ivanić kaže kako postoji moralna odgovornost ljudi iz vrha vlasti RS-a, za netransparentan način trošenja javnih sredstava i za afere koje su potresale RS.

“Problem je uvijek lociran na vrhu vlasti, jer oni mali ljudi ne odlučuju ni o sebi, a kamoli o nekom drugom. Uvijek je postojao nalogodavac, ali oni u pravilu nisu završavali na sudu. Pitanje je da li se neko izvukao iz svega toga. U svim aferama poput auto-puteva, Čeza, IRB-a, odgovornost je uvijek na premijeru i ministru finansija”, ocijenila je Cenić.

Predstavljajući Džombića kao mandatara, Dodik je kazao da od njega očekuje da nastavi tako gdje je kao premijer on stao. Izjavio je i da očekuje “da će nova vlada dati odgovore na otvorena pitanja i neophodne reforme i da će više biti fokusirana na realna ekonomska pitanja i između ostalog, sačiniti program reindustrijalizacije RS-a”.

Džombić je, pak, obećao da će ispuniti sve zadatke, te nastaviti stazama svog prethodnika RS voditi u bolju budućnost.

U stanju u kojem se nalazi RS, dati novoj Vladi sto dana pa je tek onda ocjenjivati je luksuz koji sebi ovaj entitet ne može dozvoliti. Tako će i Džombić i njegovi ministri ispit pred javnosti morati polagati već od prvog dana po preuzimanju dužnosti.



***Named as a Georgia Workers' Comp Super Lawyer - 2006 - 2011.**

***Named as one of the Top 50 Female Georgia Super Lawyers - 2010 and 2011.**

***Listed in The Best Lawyers in America - 2004 - 2011.**

Susan J. Sadow, P.C.
www.sadowworkerscomplaw.com


770-984-8900

Susan J. Sadow

**400 Galleria Parkway
 Suite 1500
 Atlanta, GA 30339**

Torabi odlazi, ali ne zauvijek

Mekki Torabi, samoprovani iscjelitelj iz Maroka, u nedjelju, 28. novembra, imao je posljednji radni dan u Sarajevu, nakon čega mu je istekao produženi ugovor sa organizatorima iz ZOI '84. Kako saznajemo, zahvaljujući brojnim zahtjevima, Torabi bi se u Bosnu i Hercegovinu zemlju mogao vratiti već u junu naredne godine.



Mekki Torabi, iscjelitelj ili šarlatan?

“Sudeći prema velikoj posjećenosti koja je vladala u Olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaranch, moglo bi se reći da je dosta ljudi vjerovalo u taj vid izlječenja”, kazala je za RSG 1 Muamera Šehić, glasnogovornica ZOI '84.

Iako se ne može sa sigurnošću utvrditi tačan broj ljudi koji su prisustvovali seansama čovjeka koji tvrdi da posjeduje nadljudske moći izlječenja, fascinantna je podatak da ih je u toku jednog dana znalo doći i preko 30.000.

Mjesec i pol seansi

“Broj posjetilaca dnevno je varirao. Znalo se desiti da u toku dana bude 2.000 do 3.000, a jedan dan je bilo oko 30.000. Broj je varirao u zavisnosti od vremena i njima znanih razloga, a znale su se dešavati i ogromne gužve. Ne može se precizirati koliko je bilo posjetilaca jer još nismo uradili rezime niti smo vršili neke analize”, objasnila je Šehić dodajući kako će zvanične podatke ZOI naknadno objaviti na svojoj web-stranici.

Podsjetimo, u proteklih mjesec i po, koliko je Torabi proveo u našoj zemlji, u dvorani Zetra okupljali su se bolesni i radoznali, kako bi ih Marokanac izlječio dodirima, a on je isticao da nije dovoljno da se dođe jednom već što češće, po mogućnosti svaki dan njegovog gostovanja.

Energija, voda i čudna bića

Pritom je od posjetilaca, izuzev djece, ratnih vojnih invalida i osoba u kolicima, naplaćivan ulaz od 1 KM, a unutar dvorane su mogli kupiti vodu koja je, prema Torabijevim riječima, opskrbljena njegovom energijom. I ne samo to, ljudi koji su se satima gurali u gužvama na ulazu u Zetru sa sobom su nosili i fotografije svojih najmilijih, uvjereni kako će preko njih i na drugi kraj planete stići pozitivna energija.

U nekim od brojnih gostovanja u medijima Torabi je izjavljivao da moći prima od Boga, a u nekim da komunicira sa “bićima sa drugih planeta visokim 60 centimetara, koja imaju kožu poput kornjačine”.



POLI MORTGAGE GROUP, INC.

If you are **BUYING** a new home or **REFINANCING** your existing home and looking for

- LOW MORTGAGE RATES • NO OR LOW CLOSING COST
- INSTANT PRE-APPROVAL • CLOSING ON TIME
- NO OR LOW DOWN PAYMENT • BRILLIANT CUSTOMER SERVICE
- FREE CONSULTATIONS

APPLY ONLINE: WWW.POLIMORTGAGE.COM/EROLJAGANJAC



Call now: 404-592-5519

Erol Jaganjac
Senior Mortgage Consultant
Office 404-592-5519
Cell 770-314-6280
Fax 678-302-028
Email: erolj@polimortgage.com

3950 Shackelford Rd. Suite 175 Duluth GA 30096 / Licensee # 23995

Member/Equal Housing Lender and Mortgage Broker (NMLS), New Hampshire Real Estate Broker and Licensee (970-1886), Special Mortgage Finance Loan Lender (NMLS), Commercial Real Estate Mortgage Lender/Broker (NMLS), Federal Mortgage Lender/Broker (NMLS), Member Mortgage Lender (NMLS), Vermont Mortgage Broker (2004 MS), Home Improvement Lender (LH0001), Bank/Loan Servicer (2004) 301117 U.S. Postal Commission/Mortgage Lender (NMLS)



Joseph H. Rosen
Immigration Attorney

- Spajanje porodice
- Zaručnicke vize
- Sportske vize
- Poslovne vize
- Promjena statusa
- Američko državljanstvo
- Produžetak boravka

Law Offices of
Joseph H. Rosen, P.C.
1875 Old Alabama Road
Suite 720
Roswell, GA 30076
www.jhrosenlaw.com
678-461-6046



**Bivši agent FBI
i U.S. Customs**

Bh. građani od 15. decembra bez viza u Evropu!

Evropska unija je 8. novembra odlučila da ukine vize građanima BiH i Albanije. Odluka će 14. decembra biti objavljena u službenom listu EU, a građani BiH će od 15. decembra moći slobodno putovati.

Odluka je usvojena uprkos strahovima Francuske i Holandije da BiH i Albanija nisu učinile dovoljno u oblasti kontrole granica. Evropska komisija dala je pisane garancije da će pratiti migracije iz svih zemalja zapadnog Balkana, nakon što je utvrđeno da je od odobravanja vizne liberalizacije Srbiji i Makedoniji povećan broj imigranata koji traže azil u zemljama Evropske unije.

Ukidanjem viza vlasnici biometrijskih pasoša moći će putovati zemljama Šengena, gdje spadaju sve države EU (osim Velike Britanije i Republike Irske), te Švicarska, Norveška i Island, u kojima će moći boraviti najduže tri mjeseca.

Odluka je donesena jednoglasno na sastanku mi-

nistara unutrašnjih poslova 27 zemalja članica EU, što znači da se Holandija složila da povuče rezerve koje je još krajem prošle nedjelje imala na ukidanje viza za BiH i Albaniju.

Na snazi ostaju dva kontrolna mehanizma, monitoring kojim će se provjeravati da li se dogovoreni i dostignuti standardi poštuju u kontinuitetu i mehanizam ranog upozoravanja u obliku stalnog dijaloga u čijem fokusu pitanje azilanata.

Do odluke o slobodnom putovanju građana kroz zemlje Šengena vlasti u BiH morale su da ispune 174 tehnička uslova, od kojih je najvažniji uvođenje biometrijskih pasoša.

Evropska komisija je 27. maja predložila ukidanje viza za BiH, a Evropski parlament to prihvatio 7. oktobra.


WORLD TV ZIMSKI POPUSTI



Registrujte se za specijalnu prazničnu ponudu i uživajte u:

- WORLDTV Kućnom satelitskom sistemu (vrijednost 154\$)
- Pretplati za 2 mjeseca (vrijednost 64\$)
- Poštarini

165,00\$



Želite još više bosanskih kanala?

Dodajte danas BN Music Vašoj pretplati!*

8,99\$
mjesečno



Imamo još mnogo toga za ponuditi!


Gledajte besplatno ABC, CBS, NBC, Fox i druge lokalne kanale s našim vanjskim i unutrašnjim sistemom UHF VHF antene i uređaja za konvertiranje!***

69,99\$

BEZ MJESEČNIH PRETPLATA!



ANTENNA



INDOOR



OUTDOOR

Ne odlažite štednju! Registrujte se danas za WorldTV!

1.888.238.2643



Ponuda/usluge važe samo na području Sjedinjenih Američkih Država. Ponuda važi samo za nove pretplatnike. Potrebna 1-godišnja registracija na Autopay-u ili električno plaćanje. Za svako otkazivanje naplaćuje se naknada od 150 dolara. *BN Music popusti stoje na raspolaganju samo pretplatnicima bosanskih paketa kanala. Nisu uključene moguće takse i troškovi obrade i instalacije. Plaća se naknada od 25 dolara nakon aktivacije. Mogu postojati određena ograničenja. Molimo vas da posjetite www.globecastwv.com, gdje možete pronaći spisak nezavisnih profesionalnih instalatera u Vašoj državi. Nema povrata novca za ovu ponudu. Ponuda važi do 15.01.2011.g. **Nisu uključeni troškovi poštarine, porez na promet i troškovi obrade. Specifikacije i karakteristike ponude se mogu promijeniti bez obavještenja.



Da li je članstvo Turske u EU iluzija?

Evropska komisija iznijela je u godišnjem izvještaju ne baš ohrabrujuće ocjene napretka Turske u procesu pridruživanja EU. Da li bi Brisel trebao odustati od iluzornih obećanja o punom članstvu ove zemlje?

Brojni političari kada je riječ o Turskoj imaju lošu savjest. Oni ne znaju na koji način bi se trebali odnositi prema turskim nadama za prijem u EU. Nakon svega Turska je zvanični kandidat za prijem i pokušava reforme, koje se od nje traže, provesti korak po korak. Turska iz svega toga izvodi zaključak da, čim okonča reforme, praktično ima pravo na punopravno članstvo. Čini se da dosadašnje iskustvo to i potvrđuje: do sada je svakom kandidatu za prijem pošlo za rukom i da postane član EU.

Jedno je jasno: loša savjest ne može biti baza za pristupni proces. Čini se da se brojne europske vlade danas kaju jer su one ili njihovi prethodni sazivi dali zeleno svjetlo Turskoj za pregovore o kandidaturi. Sumnje koje postoje kod europskih građana od tada su postale još očiglednije, a razlozi protiv prijema su ostali isti. I tu nije riječ samo o pojedinih kritičnim tačkama, od odnosa sa Kiprom do medijskih sloboda, već je riječ i o mnogo dubljim razlozima.

Posljedice proširenja

EU se primjerice još uvijek žali zbog posljedica ogromnih proširenja koja su se dogodila 2004. i 2007. godine. Iako ti prijemi nisu bili greška, u najgorem slučaju su neke zemlje primljene prerano, proširenje je Uniju u svakom slučaju promijenilo. Ovaj proces mora biti prerađen, a za to je potrebno vrijeme. Prijem Turske, zemlje koja ima potpuno drugačiju tradiciju i u poređenju sa europskim zemljama slabu ekonomiju, gledano iz današnje perspektive definitivno bi zaustavilo europsku integraciju.

A, je li neko razmišljano o tome da bi Turska uskoro mogla preći Njemačku kao najmogoljudniju zemlju EU? Turska bi članstvom imala pravo na relativnu većinu pozicija u EU. To bi EU u znatnom obimu promijenilo, a to bi dovelo do oštrih protivljenja. Potpuno neovisno od toga niko ne može garantirati da će Turska zauvijek ostati sekularna zemlja. Sve to ne dovodi u pitanje činjenicu

da EU treba Tursku i da Turska treba EU. Posebne ekonomske i sigurnosno-političke veze već postoje i trebale bi biti proširene. Obje strane to već čine iz vlastitih interesa. Turska također treba nastaviti reformski proces iz vlastitih pobuda, a ne samo zbog EU. Zbog toga je i neodrživa argumentacija da će se Turska bez perspektive prijema u EU okliznuti i potražiti druge partnere.

Na obje strane sada je potrebna trezvenost. Nije u pitanju sve ili ništa. A EU bi trebala pošteno reći da na kraju ovog puta stoji znatno bliži odnos s Turskom, ali ne i punopravno članstvo u Uniji.

American Phone Service
BIG NEWS
GET 5% CASH BACK
AFTER 12 MONTHS OF SERVICE!
STIMULUS PACKAGE BY AMERICAN PHONE SERVICES!
 When you become a Customer you are automatically enrolled in this program! All you have and after 12 months of usage call us for your 5% cash back! Please call our customer service department for details about this program or visit APS' website!

Bosnia 8.9¢
Bosnia Cell 21¢

Dali znate koliko placate vase pozive za Bosnu?
 Provjerite vas racun i pogledajte nase cijene na odnosu na vase.
 Dobra vijest je da sa nama mozete uštediti vise od 30% ako probate nas servis i vidjet cete razliku samo u roku mjesec dana.

1-888-404-5951
 Mon - Fri 9am to 8pm Sat 10am to 4pm

APS **www.amphone.com**

INTERVJU: Bakir Izetbegović, novoizabrani član Predsjedništva BiH

Bošnjaci se ne trebaju bojati istine

Izjavili ste u intervjuu za B92 da se izvinjavate za svaku nevinu žrtvu, koja je stradala od pripadnika Armije BiH što je naišlo na različite reakcije: kako ih komentirate i da li ćete slično uraditi i u Zagrebu?

IZETBEGOVIĆ: Izrazio sam svoje lično saučešće i izvinjenje za sve nevine žrtve koje su stradale od pripadnika Armije BiH. Moje saučešće se odnosi na ljude, na njihove porodice, ne na države, zaraćene strane, narode. Izjavu sam dao u Sarajevu, ne u Beogradu, i nema potrebe da idem u Zagreb kako bih kazao nešto što svaki normalan čovjek osjeća žal za stradanjem svakog ljudskog bića koje je nevino, bez krivice, bilo izloženo nasilju i stradanju. A reakcija je bilo različitih, veoma pozitivnih, ali i onih osuđujućih. Vjerujem da su negativne reakcije došle od onih koji nisu ni pogledali moj intervju televiziji B92. Ne vjerujem da ugledni profesori, humanisti, predsjednici udruženja žrtava rata, ne misle isto što i ja kada su u pitanju nevino nastradali ljudi, bez obzira na vjeru i naciju.

Istina i oprost

Mislite li da će Vam Bošnjaci zamjeriti zbog izvinjenja u Beogradu?

IZETBEGOVIĆ: Ako pogledaju cijeli intervju, bit će zadovoljni sadržajem. Podsjetio sam gledaoce B92 da je Armija BiH za četiri godine rata počinila manje zločina nego srpska vojska u Srebrenici za jedan sat, da se ratni zločin na našoj strani dešavao na nivou incidenta i da su i ti incidenti sprječavani, procesuirani. Ipak, i sebi i drugima moramo priznati da su se neki zločini desili, jer kako drugačije nazvati likvidaciju uglednog zeničkog oftalmologa dr. Sladojevića, čije su kosti pronađene tek ovih dana? I šta nam nakon svega preostaje nego da izrazimo žaljenje i izvinjenje njegovoj porodici? Bošnjaci se ne trebaju bojati istine, istina je njihova prednost, snaga i šansa.

U intervjuu za B92 naveli ste da je za institucionalno izvinjenje za žrtve tokom rata u BiH potreban konsenzus. Na koga ste konkretno mislili članove Predsjedništva BiH, nevladin sektor, javnost?

IZETBEGOVIĆ: Potrebno je utvrditi punu istinu i imati spre-

mnost svih strana da se sa tom istinom suoče i zatraže oprost. Za sad smo još daleko od takve spremnosti, jer lideri u Banjoj Luci i dalje negiraju genocid u Srebrenici. Izjava poput moje može biti od pomoći da se krene ka suočavanju sa prošlošću i, na taj način, prema institucionalnom aktu izvinjenja i pomirenja.

Nedavno je obilježena godišnjica vojno-policijske akcije tokom koje je ubijeno 11 pripadnika Vojne policije i Specijalne jedinice MUP-a prilikom pokušaja da se uhapsu komandanti sarajevskih jedinica, koji su osumnjičeni za ubistva civila, ali i svojih suboraca, protivpravna odvođenja ljudi iz stanova te druge nezakonite aktivnosti. Svojevremeno ste izjavili (2005. godine u emisiji BHT-a "Pošteno govoreći") da je Mušan Topalović Caco i heroj i zločinac, kako je to govorio i Vaš rahmetli otac. Prisutni na dženazi Caci tvrdili su da ste i Vi bili tu. Šta danas mislite o Caci?

IZETBEGOVIĆ: Nisam prisustvovao dženazi jer Caco je ubijao nevine ljude, na kraju je pobio i policajce. A moje mišljenje o Caci je i danas isto, branio je svoj grad, bio uzor za borce iz Starog Grada, a zatim se upustio u osvete i zločine. Nije izdržao pritisak kojem su Sarajlije bile izložene godinama. Oni koji ga dobro poznaju kažu da se njegova ličnost postupno promijenila, da Caco sa početka i onaj sa kraja rata nije bio isti čovjek.

Hrvatsko pitanje

Da li su zločini nad Srbima i Hrvatima na teritoriji koju je kontrolirala Armija BiH dovoljno istraženi i procesuirani?

IZETBEGOVIĆ: Vjerovatno u istom, ili većem procentu, u odnosu na zločine koje su počinili HVO i srpska vojska. To su spori procesi, ali se odvijaju, svakodnevno se dešavaju hapšenja zbog ratnog zločina.

Činjenica je da niko nije osuđen za ratni zlo-

čin na Kazanima, te da 27 Hrvata iz Bugojna nikada nisu pronađena. Kako dalje?

IZETBEGOVIĆ: Dalje tragati za posmrtnim ostacima i dalje tragati za istinom. Istina o Bugojnu je sigurno veoma kompleksna, jer, nakon mučkog napada HVO-a u Prozoru i u Mostaru, spremao se sličan scenario i u Bugojnu.



Intervju novoizabranog bošnjačkog člana državnog Predsjedništva BiH, koji je dao prošle nedjelje novinarki RTV B92 Danici Vučenić, izazvao je veliku pažnju i različite reakcije zbog njegove javne isprike za svaku nevinu žrtvu stradalu od pripadnika Armije BiH. Izetbegović govori o izvinjenjima, zločinima i kaznama, formiranju nove vlasti i rezultatima prošlih izbora, a prenosimo i najvažnije dijelove razgovora emitiranog u emisiji Kažiprst B92



Dino Multi-Services

DMS **PREVODI, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU
NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043
E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO



Sada je pravo vrijeme za kupovinu kuće - Pozovite me...

- *Besplatna market analiza
- *Hud & Foreclosure specijalne ponude
- *Najbolje kamate
- *Brza prodaja Vaše kuće
- *Tax credit od \$8,000.00 prilikom kupovine prve kuće (First time Buyer)

Prilikom kupovine moje usluge su besplatne



Armin Mehmedović
BROKER - ASSOCIATE

Direct: 404-512-0509
E-mail: arminsellsatlanta@yahoo.com
www.gwinnettnewhomesonline.com



20+ TELEVIZIJSKIH KANALA

Svi TV kanali su LIVE i na Local American Time

500+ Naslova na Video On Demand

✓ Bez potrebe satelita! ✓ Bez potrebe kompjutera!



20+ kanala samo na BalkaniaTV

Generalni zastupnik
Rasim Djuliman
Tel: 678.377.2474
Cell: 678.764.8860

RTV BOSTEL - Chicago	Kanal "D" - Local Time
Kanal "D" - Dječji Kanal	Otvorena Televizija - Local Time
Balkanika Music TV	Jasmin TV - Local Time
Federalna TV - Sarajevo	DM SAT - Local Time
Jasmin TV - Stari Vitez	RTS - Local Time
DM SAT - Dragana Mirkovic	BHT 1 - Local Time
RTS - Beograd	Kanal 5 - Local Time
ATLAS TV - Podgorica	RTV Duga - Local Time
BHT 1 - Sarajevo	OBN - Local Time
Kanal 5 - Split	AMNA TV - Local Time
OBN - Sarajevo	Balkania TV - Local Time
ALFA - Sarajevo	RTCG - Local Time
AMNA TV - Tesanj	
Balkania Plus - New York	more channels coming soon!
RTCG - Podgorica	
Otvorena Televizija - Zagreb	
Lait Music - Tuzla	



\$29
a month

NOVOSTI, SPORT, ZABAVA, DJECI PROGRAM, SPEKTAKLI I TD. - SAMO na BalkaniaTV

www.BalkaniaTV.com

1-866-639-8911

Protivnik ste uspostave trećeg entiteta, međutim smatrate li da su prava predstavnika hrvatskog naroda u BiH jednaka kao prava drugih? Bez obzira što niko nema prava na ekskluzivno predstavljanje, činjenica je da sve hrvatske stranke dovodi u pitanje legitimitet izbora Željka Komšića. Osim toga, zbog malobrojnosti hrvatskog naroda, te ustavnog i zakonskog rješenja, nemoguće je očekivati da u zakonodavne organe uđe više predstavnika hrvatskog naroda. To objektivno jača frustracije među Hrvatima. Šta je po Vašem mišljenju rješenje?

IZETBEGOVIĆ: Stranka kojoj pripadam je bila spremna da prihvati indirektni izbor članova Predsjedništva, to je jedno od rješenja. Hrvati su najmalobrojniji narod u BiH, na njihovim pravima će se očuvati ili dovesti u pitanje budućnost BiH.

Kako komentirate činjenicu da je Željko Komšić dobio dva puta više glasova u odnosu na Vas?

IZETBEGOVIĆ: Snažnim prodorom SDP-a, a taj prodor tumačim njihovim dolaskom iz opozicije, jer opozicija nije kriva za globalnu recesiju, propast reformi itd, te podrškom medija, naročito uticajnih elektronskih medija upravo ovoj stranci.

Koliko će vremena trebati za konstituiranje vlasti nakon izbora i da li u tom pravcu očekujete komplikacije?

IZETBEGOVIĆ: Očekujem komplikacije, ali će se sve okončati kao i ranijih godina, dakle početkom iduće godine.

Smatrate li da će vlast činiti SDP, SNSD, SDA i HDZ BiH ili je moguće vlast praviti i sa manjim strankama, odnosno, onima koji su osvojili manji broj glasova i pozicija?

IZETBEGOVIĆ: Bolje je načiniti stabilnu koaliciju, dakle koaliciju jakih stranaka. Nažalost, HDZ se odveć eksponirao sa pričom o trećem entitetu, dakle jednom anti-dejtonskom projektu, i to komplikuje stvar

Ustavni paketi

Srpski političari iz RS-a ponavljaju kako je aprilski paket prošlost (kao i svi ostali paketi), posebno nakon proglašenja nezavisnosti Kosova. Imajući u vidu snažnu podršku koju HDZ BiH ima od SNSD-a i za ideju trećeg entiteta, da li je mogući scenario da će doći samo do kozmetičkih promjena Ustava ili do promjena Ustava uopće neće doći, što bi dodatno cementiralo podjele i loše političko stanje u BiH?

IZETBEGOVIĆ: Bosna i Hercegovina mora provesti presudu Suda za ljudska prava iz Strasbourga, također mora usvojiti takozvanu Evropsku klauzulu kako bi pojednostavili usaglašavanje naše legislative sa pravnom stečevinom Evrope, OHR neće moći do vijeka ostati u BiH, ali prije nego se transformiše u kancelariju EU i podigne Bonske ovlasti morat ćemo kreirati vlastiti mehanizam deblokade sistema jer Bonske ovlasti su korištene skoro 900 puta! Dakle, ne može se u budućnost sa kozmetičkim promjenama Ustava, bit će temeljitih promjena, ali vjerovatno sporo i postupno.

Na kraju: vrlo brzo ćete biti gost njemačke kancelarke, Angele Merkel. Šta očekujete od posjete?

IZETBEGOVIĆ: Mislim da je njen poziv da je posjetim izraz podrške realnoj politici koju vodi SDA i koju sam ja zastupao tokom predizborne kampanje. Očekujem da Njemačka snažno podrži takvu politiku.

Iz emisije Kažiprst B92

Mi smo zaustavili Cacu

Novoizabrani član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović dao je u prošlu nedjelju intervju novinarki RTV B92 Danici Vučenić, koji je pobudio veliku pažnju javnosti. Prenosimo dio ovog razgovora.

B92: Prošle godine NIN je objavio intervju s Vama. Tu ste rekli da ste bili pre 20 godina još u Beogradu. Jeste li u međuvremenu odlazili u Beograd?

IZETBEGOVIĆ: Samo sam prošao. Mislim da je to bio surčinski aerodrom ili ne znam ima li neki drugi međunarodni aerodrom tu. Letio sam ka Londonu. I to je sve. U Beograd nisam ušao preko 20 godina.

B92: Zato što niste želeli ili niste imali prilike?

IZETBEGOVIĆ: Nisam imao poziva i nisam imao prilike, a nisam nešto osobito ni želio, pravo da vam kažem. Osjećao sam se pomalo nesiguran poslije svega šta je dolazilo prema BiH iz Beograda.

B92: U tom istom intervjuu, upravo kada ste upitani za prvu asocijaciju na Beograd, rekli ste opasnost, bezrazložna mržnja i upadna neobjektivnost. Da li danas imate tu asocijaciju na Beograd?

IZETBEGOVIĆ: Pa ne baš tako tvrdo, ali bilo je razloga da tako kažem. Jer, tokom rata, kada je moj narod preživljavao užasnu patnju, i kada je bio žrtvom napada koji je rezultirao groznim žrtvama, kada su civili masovno ubijani, preko 500 jama je napravljeno u BiH, pored Srebrenice, pored Kozarca, gdje je par hiljada nevinih ljudi pobijeno, iz Beograda je malo dolazilo glasova koji su govorili: "Čekajte, ovo ne treba raditi, stanite ljudi." Čak i Crkva. One Škorpione, koji tu dolaze da ubijaju djecu, osvješćuju popovi. Baš se bilo ujedinilo protiv nas, kao nekog relikta Turaka s kojima se jedanput treba obračunati. Nije bilo tog glasa pravičnih ljudi. Nedovoljno je bio jak. To se svodilo na pojedince, tako da sam osjećao od Beograda jednu bezrazložnu, bespotrebnu mržnju koja nikako da prestane.

B92: Kakve su Vam danas asocijacije?

IZETBEGOVIĆ: Nešto su bolje, poslije, recimo, Deklaracije o Srebrenici, poslije dolaska predsjednika Tadića u Srebrenicu, poslije puštanja gospodina Jurišića na slobodu. Mislim da je i Beograd spreman da neke stvari relaksira. Kod Srba nisam vidio dovoljno spremnosti da dožive jednu katarzu, da se suoče sa istinom i kažu: jeste, bilo je problema i mi smo bili žrtve, ali i mi smo njima napravili probleme, pogriješili smo u nekim stvarima, itd.

B92: A šta treba još dodatno da učine?

IZETBEGOVIĆ: Pa neka se suoče s istinom. Svi ti ratovi, je li nam zbilja to trebalo? Mogli smo sačuvati i bivšu nam domovinu Jugoslaviju. Tu su muslimani iz BiH bili prvi zagovornici da se ta zajednica sačuva. Da nije bilo uporne tvrdoglavosti da se sačuva hegemonija. U Sarajevu, u Starom Gradu, gdje živi skoro 95 posto Bošnjaka-muslimana, glavne ulice su se zvale po Srbima. Ulica vojvode Stepe, pa onda Park cara Dušana, pa predete Most Gavrila Principa, uđete u Prote Bakovića, nastavite Ulicom Miloša Obilića. Ne izlazite iz srbijanske istorije, a šetate kroz muslimanski dio Sarajeva. Generalštab je kompletan bio srpski. Moj otac ode u samo praskozorje rata da sa Adžićem razgovara o tome da se malo izbalansira nacionalno Generalštab, a njemu Adžić kaže: "Stanite, predsjedniče Izetbegoviću, pa to je ipak tradicionalno srpska stvar, vojska je to." Nije bilo spremnosti da se izade u susret.

B92: Šta to Beograd treba dodatno da učini da biste Vi videli tu spremnost?

IZETBEGOVIĆ: Da nastavi ovo što je počeo. Dakle, imamo Deklaraciju o Srebrenici, Istanbulsku deklaraciju. Neka sljedeća bude beogradska, neka bude sarajevska. Da idemo u jednu bolju budućnost. Želimo na bazi ravnopravnosti i reciprociteta da gradimo budućnost, na priznanju dviju država i naroda da gradimo bolje odnose. Nećemo više ratove, hoćemo da smo komšije, da živimo skupa, jer mi smo u BiH izmiješani. Treba nam takva atmosfera i volja takva pa se to može staviti na papir ili ne staviti. Onda, imamo otvorena pitanja granica, korištenja rijeke Drine za neke centrale u Srbiji. Ne plaća se to BiH. Nije dobro da nam hapse građane,

Swim at Home™

Four New Models for Every Budget

The Endless Pool®... perfect for swimming, exercise, therapy and family fun. With less water to heat and fewer chemicals, the Endless Pool is the 'green' swimming pool for today's world. Imagine swimming year-round, indoors or out on your own schedule, in your own home.

FREE DVD

Call for Free DVD:
888-465-9816

ENDLESS POOLS®
SWIMMING MACHINES

nakon svega što smo preživjeli. Trebalo bi biti više spremnosti, nakon 14-15 godina prvi put imamo nešto o Srebrenici.

B92: Kažete da nije dobro da nam Srbija hapsi građane. Mislite li da je Tadić politički instruirao to?

IZETBEGOVIĆ: Ne mogu ja to da znam, ali naprosto u BiH se to jako teško doživljava. Nakon svega, umjesto riječi pijeteta, razumijevanja i da neko dođe iz Beograda i kaže: "Dobro, bilo je šta je bilo, hajde da radimo nešto bolje u budućnosti", uhapsje nam člana Predsjedništva koji je sigurno kočio zločine, koji je sigurno učestvovao ovdje u Sarajevu, ja to znam, u tome da se zaustavi neki Caco koji je maltretirao Srbe u Sarajevu. I onda on bude uhapšen. Naprosto, treba da bude drugačiji odnos prema BiH.

B92: Koji prvi korak od Istanbulske deklaracije treba da bude?

IZETBEGOVIĆ: Da razmijenimo posjete. Da se sretnemo u Sarajevu, Beogradu i da pričamo.

B92: Da li Vi sada, iz ove perspektive, imate problem da odete u Beograd?

IZETBEGOVIĆ: Ne. Nemam nikakav problem da odem u Beograd, ako sam dobrodošao.

B92: A kakav je Vaš utisak, jeste li dobrodošli?

IZETBEGOVIĆ: Ne mogu da imam takav utisak, Danice. To trebaju drugi da mi kažu. Kako mogu da imam mišljenje o nečemu, ako nemam nikakvih impulsa, ako nema nikakvih izjava s druge strane.

B92: Evo, Tihjić je bio u Beogradu. Mislite li da je dobro primljen tamo?

IZETBEGOVIĆ: Mislim da jeste. Imate pravo. To je jedan od koraka na tom putu oporavka odnosa.

B92: Jeste li imali kontakata s Tadićem otkako su završeni izbori?

IZETBEGOVIĆ: Jedini put kada sam se s njim sreo to je bilo u Srebrenici 11. ovoga jula i ostavio je pozitivan utisak. Inače, ostavlja pozitivan utisak čovjeka koji je okrenut normalizaciji odnosa, evropskom putu, evropskoj Srbiji. Zato nam je potrebno, između ostalog, pomirenje i regionalna saradnja. Iz interesa. Želimo svi da postanemo dijelom Evrope, moramo popraviti regionalnu saradnju, moramo riješiti unutarnja pitanja.

B92: U kojoj meri ste Vi lično spremni da inicirate. Evo, srbijanski parlament je usvojio Deklaraciju o Srebrenici. Rekao je: "Izvinite, verujemo da porodice žrtava ništa ne može da uteši." Ali, to je sad učinjeno. Istovremeno, pozvani su ostali u regionu da kažu izvinite zbog sopstvenih zločina. Da li postoji ta spremnost?

IZETBEGOVIĆ: Svakako da postoji. Za svakog nevinog čovjeka, kojeg je Armija BiH ubila, ja se izvinjavam, onoliko koliko sam ja pozvan da se izvinjavam. Svaka nevinna žrtva je jednaka. Međutim, morate znati jednu stvar. Kada saberete sve zločine Armije BiH, oni za sve četiri godine ratovanja nisu jednaki jednom satu zločina u Srebrenici. Dakle, više je ljudi pobijeno za jedan sat u Srebrenici od strane srpske vojske, nego za četiri godine od Armije BiH. To je tako zato što smo mi sistematski zaustavljali zločine i kažnjavali zločince. To nije bilo slučajno tako. Sa druge strane oni su bili sistematski ohrabrivani, bili su dio strategije i taktike ratovanja. Zato imate takav debalans 1:100, 1:1000. Naša izvinjenja su išla odmah. Mi smo 1993. ovdje u opkoljenom Sarajevu, u kojem je dnevno ubijano 15 ljudi, imali obračun unutarbošnjački. I mi smo zaustavili Cacu, koji je odvodio Srbe na kopanje i zatim su nestajali ljudi. Imali smo skoro unutarbošnjački građanski rat u Sarajevu. Zatim, dvije djevojčice budu ubijene na Grbavici, a deset u Sarajevu, i moj otac tjera do kraja dok se ne uhapsje ljudi i ne budu kažnjeni...

4 BAGS FOR THE PRICE OF 1

That's **2 lbs.** of gourmet coffee, roasted after you place your order, for just

\$749 PLUS **FREE SHIPPING!**

Visit us today at bocajava.com/32

*Limited time only. Not valid with any other offer or on previous purchases. In-stock merchandise only. See website for details.

Opsada je bila strateški cilj Srba

Suđenje optuženom za ratne zločine i genocid Radovanu Karadžiću nastavljeno je u Hagu nakon ljetne sudske pauze.

Od ispitana tri svjedoka tužiteljstva, iskazi dvojice su bili vezani uz opsadu Sarajeva od 1992. do 1995. godine, za vrijeme koje su stradale na stotine civila od minobacačkog i snajperskog djelovanja.

Radovan Karadžić: Optužen za genocid, istrebljenje, ubistva, progone, deportaciju, nečovječna djela, djela nasilja s primarnim ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom, protivpravne napade na civile i uzimanje talaca.

U ovom i idućim brojevima Europa magazina čitajte aktuelne detalje sa suđenja prvom predsjedniku Republike Srpske.

Optuženi Karadžić za to je okrivio bošnjačku stranu, te medije koji su pomagali, prema njegovim riječima, u stvaranju krive slike o srpskoj strani predstavljajući je kao jedinog agresora.

Britanski časnik Richard Mole, nekadašnji vojni promatrač UN-a u Sarajevu, opisao je iz prve ruke razaranje grada tokom četverogodišnje opsade, što haško tužiteljstvo također stavlja na teret Karadžiću po principu zapovjedne odgovornosti, uz optužbe za genocid u više BiH općina, zločine protiv čovječnosti te kršenje zakona i običaja ratovanja.

Britanski časnik Mole je već svjedočio u Hagu na suđenju Stanislavu Galiću, generalu Vojske Republike Srpske osuđenom na 29 godina zatvora zbog razaranja Sarajeva. Mole je ispričao iz prve ruke informacije o opsadi grada između 92. i 95. godine tokom koje su svakodnevno ginuli civili. Prema njegovim riječima svi u gradu su bili izloženi neprestanom strahu i brizi da neće uspjeti završiti put kojim su se kretali zbog stalne izloženosti vatri snaga bosanskih Srba. I sam Mole priznao je veliki strah za vlastiti život.

„Ako je bilo tako za mene, onda unutar vrlo naseljenih područja grada, gdje ljudi nisu imali izbora gdje su morali da žive svoje živote, oni nisu imali vozila kao što sam ja imao - strah je bio ogroman i on je prožimao sve. Mi kao posjetitelji smo to iskusili u vrlo kratkom vremenskom razdoblju“, rekao je Mole.

Pukovnik Mole je opisao posljedice jačih eksplozija na grad, pogotovo na civilne objekte. Sam se kretao po liniji sukoba i bilo mu je normalno da je tamo izložen pogibelji.

No, iako je i sam potvrdio da je bilo u gradu vojnih ciljeva istaknuo je kako bi bilo normalno da je barem bilo sigurno unutar civilnih područja udaljenim od prve linije. No to nije bilo tako, nego se pucalo po svuda, što se prema svjedoku ne može podvesti pod vojnu taktiku.

„Ako bi bio na jednoj ili drugoj strani, ako bi želio ciljati neku vojnu metu, kako bi to uradio? Onda bih tu metu locirao i odredio vatrenu misiju, koncentrirao je i riješio svoj problem. Ali to nije ono što se u gradu događalo. Gdje god ste išli bili ste izloženi tom neprestanom velikom strahu“, opisao je svjedok.

No tokom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić koji se brani sam, ustvrdio je kako je opsada Sarajeva bila upravo vojna taktika snaga bosanskih Srba, budući da se pomoću nje djelovalo na Armiju BiH. Za tu konstataciju Karadžić je iskoristio i neke izvještaje koje je napisao sam svjedok Mole tokom sukoba, da je opsadom Sarajeva vojska bosanskih Srba zadržavala status quo, odnosno neriješenu situaciju na liniji fronta. Pukovnik Mole je potvrdio da je riječ o njegovom izvještaju, no nije se složio da je opsada Sarajeva bilo sredstvo nego upravo strateški cilj snaga bosanskih Srba. Suđenje se nastavlja ispitivanjem sljedećeg svjedoka haškog tužiteljstva.

Svjedočenje i o Mladićevim dnevnicima

Da se minobacačima po gradu moglo i precizno djelovati, odnosno eliminirati vojne položaje bez dovođenja u opasnost civilna područja, opisao je drugi svjedok tužiteljstva Richard Higgs, stručnjak za minobacače u britanskoj vojsci.

Preciznost je moguća pogotovo, izjavio je Higgs, ako vojska gađa s određenih položaja duže vrijeme.

„Što se duže nalazite na nekom položaju, dakle ako je minobacač na nekom položaju u dužem vremenskom periodu, onda može da izradi spiskove prethodno obilježanih meta u jednom širem području, što će onda značiti da ako treba da djeluje

**Tired Of
Competing
With Multiple
Offers???**

Beat other buyers to **HOT** new Listings. **FREE** personalized list with pictures of **HOT** new listings that match your Home Buying Criteria.

www.DankaRealEstate.com



ADVOKAT

HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY AT LAW



Sve advokatske usluge na Vašem jeziku

Spehar & Associates, LLC Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779
3675 Crestwood Parkway, Suite 400, Duluth, GA 30096

Radi u oblastima:

- * **Razvodi brakova**
- * **Bankroti (Ch. 7, 11, 13)**
- * **Osobne ozljede**
- * **Krivično pravo**
- * **Tužbe**
- * **Nekretnine / Closing**
- * **Poslovno pravo**
- * **Porezi / Takse**
- * **Opća praksa**

**NOVA
ADRESA!**

po meti bilo gdje u tom području, imaće viši stepen preciznosti u pogađanju te mete bez daljeg podešavanja vatre," kazao je Higgs.

Higgsovom svjedočenjem tužiteljstvo je željelo prikazati da su mjesta okupljanja sarajevskih civila namjerno gađana, a ne slučajno. Optuženi Karadžić koji se brani sam tokom unakrsnog ispitivanja Higgsa to je pokušavao osporiti tvrdnjom kako su se brojni incidenti granatiranja pripisivali srpskoj strani kako bi se na nju izvršio dodatan međunarodni pritisak, poput napada na Tržnicu Markale tokom kojih su poginuli na deseci civila.

Uz to, optuženi je i sugerirao kako su granate po Sarajevu mogle biti ispaljivane i sa bošnjačkih položaja oko grada, a ne sa srpskih od kud se djelovalo, prema njegovim riječima, samo na objekte koje su koristili pripadnici Armije BiH. Prema riječima Karadžića, minobacačke granate su mogle doći od bilo kuda.

Na njegovo pitanje da li se slaže da su linije fronta veoma bliske u tom dijelu, Higgs je odgovorio da se slaže i da se "na slici vidi da su linije sukoba veoma bliske."

Nakon britanskih vojnih stručnjaka, svjedočio je haški istražitelj tužiteljstva Tomaž Blaščik (Tomasz Blaszczyk), o lancu čuvanja dnevnika Ratka Mladića, od njihovog nalaženja u Beogradu do prebacivanja na Haški sud.

Inače, Karadžiću je sudsko vijeće djelomično odobrilo njegov zahtjev za zaustavljanjem suđenja kako bi mogao proučiti nedavno zaplijenjene ratne dnevnike njemu podređenog

Mladića, zapovjednika Vojske Republike Srpske, koji je i dalje u bijegu. Karadžić je umjesto tri sedmice tražene pauze, dobio dvije.

Cijelo Sarajevo je bilo cilj

Suđenje bivšem vođi bosanskih Srba i optuženiku za genocid Radovanu Karadžiću nastavljeno je nakon dvosedmične stanke koja je odobrena kako bi pregledao pronađene ratne dnevnike glavnog zapovjednika Vojske Republike Srpske, također optuženiku za genocid i bjegunca, Ratka Mladića.

Karadžić, koji se brani sam, nastavio je unakrsno ispitivati svjedoka tužiteljstva, Ekrema Suljevića, bivšeg pripadnika Odjela za protivdiverzijsku zaštitu MUP-a BiH, čiji je glavni dio svjedočenja bio vezan uz modificirane avio bombe bacane tokom opsade Sarajeva po civilnim ciljevima.

Karadžić je ustvrdio tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka Suljevića kako je po Sarajevu bilo puno legitimnih ciljeva za gađanje tokom rata, budući da je Armija BiH imala raspoređeno niz položaja po samom gradu.

Također, usprotivio se tužiteljevom shvatanju naredbe generala Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića, inače osuđenog na 29 godina zatvora zbog teroriziranja Sarajeva, kako avio bombe treba baciti na ciljeve koje će prouzročiti najviše žrtava.

Karadžić se suprotstavio tezi da je naredba bila usmjerena protiv civila, ustvrdivši kako se odnosila na vojne položaje Armije BiH s kojih je dolazila vatra unatoč primirju.



Europa

Magazine

January

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

February

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Ma

Mo
7
14
21
28

May

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

June

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Ju

Mo
4
11
18
25

September

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

October

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

No

Mo
7
14
21
28

Europa Magazine

P.O. Box 867

Lawrenceville, GA 30046

Phone: +1 (678) 985 0592

E-mail: editor@europamagazine.info

Web: www.europamagazine.info

March

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
	1	2	3	4	5	6
	8	9	10	11	12	13
	15	16	17	18	19	20
	22	23	24	25	26	27
	29	30	31			

April

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

May

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
				1	2	3
5	6	7	8	9	10	
12	13	14	15	16	17	
19	20	21	22	23	24	
26	27	28	29	30	31	

August

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

November

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
	1	2	3	4	5	6
	8	9	10	11	12	13
	15	16	17	18	19	20
	22	23	24	25	26	27
	29	30				

December

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

2
0
1
1

„Pa zar Vi mislite za svako vojno lice kad se kaže unosan cilj, ne podrazumijeva isključivo vojni cilj, zašto bi njemu bili cilj civili kada ga vojska napada?“, upitao je svjedoka optuženi.

Suljević, policijski tehničar koji je tokom rata sudjelovao u nizu uviđaja granatiranja i razaranja, nije se složio s optuženim nego je ponovo potvrdio, kao i tokom glavnog ispitivanja, kako je cijelo Sarajevo bilo cilj između 1992. i 1995. godine te da srpske snage nisu činile razliku između vojnih i civilnih ciljeva.

„Maloprije sam rekao, cijeli rat je cijelo Sarajevo bilo cilj. I cijeli rat je granatirano intenzivno. Da je to bilo negdje na linijama gdje nema civila onda bih možda mislio drugačije. U gradu gdje smo svi bili žrtve... u kući, na poslu, na placu, na ulici...“, objasnio je svjedok.

Za modificirane avio bombe koje su također ispaljivane po civilnim objektima, Karadžić je ustvrdio kako su mogle doći i s bošnjačke strane budući da su linije razdvajanja bojišnice bile bliske. No svjedok Suljević tome se usprotivio izjavivši kako Armija BiH nije posjedovala takve projekte.

„Znam da je bilo u Sarajevu slučajeva da su takve naprave eksplodirale negdje iznad Bistrika. I sigurno Armija BiH ih nije mogla uz brdo kotrljati“, izjavio je svjedok.

„A Srbi pored sofisticirane artiljerije pribjegavali su toj buradi?“, upitao je dodatno Karadžić.

„Ako tražite moje mišljenje... da.“, odgovorio je svjedok.

Nakon Suljevića suđenje Karadžiću nastavlja se izvođenjem novih svjedoka haškog tužiteljstva. Prema predviđenom planu to bi trebao biti jedan zaštićeni svjedok te bivši upravnik Državne bolnice u Sarajevu Bakir Nakaš.

Suđenje je nastavljeno izvođenjem svjedoka optužbe pod pseudonimom KDZ 88. Njegovo svjedočenje održano je na sjednici zatvorenoj u cijelosti za javnost budući da se nalazi pod mjerama zaštite.

Karadžić se suprotstavljao postojanju tajnih, odnosno zaštićenih svjedoka, jer navodno želi da javnost njegovim suđenjem dozna „potpunu istinu“.

Moglo se samo nagađati o čemu je zaštićeni svjedok govorio, da li se radi o insajderu (pripadniku MUP-a ili Vojske Republike Srpske ili političkom kolegi iz SDS-a) ili pak žrtvi koja bi svjedočenjem mogla biti ugrožena. Trenutno se tužiteljstvo koje izvodi svoj slučaj protiv Karadžića najviše bavi prezentacijom dokaza za četverogodišnju opsadu Sarajeva i napade na civile suprotno vojnim i Ženevskim konvencijama i pravilima.

Nakon višednevnog svjedočenja tajnog svjedoka KDZ

088, suđenje je nastavljeno ubrzanim tempom. U toku par sati ispitano je svjedok Bakir Nakaš, dugogodišnji upravnik Državne bolnice u Sarajevu.

Budući da je već svjedočio protiv Dragomira Miloševića, bivšeg zapovjednika Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske te protiv Momčila Perišića, bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije, tokom kratkog glavnog ispitivanja svjedok Nakaš je potvrdio tužitelju istinitost svojih prethodnih izjava i podataka o napadima na bolnicu i brojnim žrtvama granatiranja i snajperisanja tokom ratnog perioda.

„Švicarski sir“, tako su je zvali strani promatrači i liječnici koji su dolazili u sarajevsku Državnu bolnicu tokom rata, prijetio se doktor Nakaš opisa objekta u kojem je radio, a na koji su ispaljene na stotine projektila tokom opsade grada. Napadi su dolazili, ustvrdio je, s položaja pod kontrolom srpskih snaga koje se nisu obazirale na visoko istaknutu zastavu s obilježjima zdravstvenog objekta.

„Kada je bolnica granatirana ja sam imao mogućnosti da se uvjerim na kojim se mjestima to događalo. Imao sam mogućnost da slobodno procijenim prema udarnim mjestima otkud je projektil dolazio. Ako govorimo o drugim mogućnostima, ako se popelo na više spratove mogla su se vidjeti čak nekad i mjesta ispaljenja jer se mogao vidjeti trag dima“, opisao je svjedok.



Radovan Karadžić u sudnici u Hagu

Cilj rušenja bolnice – dodatni pad morala

Budući da je kao direktor morao raditi izvještaje zbog planiranja pomoći, poput nabavljanja proteza, u sudski spis su uvršteni i podaci o brojnim amputacijama i ranjavanjima civila. Doktor Nakaš je u već datim izjavama opisao psihološka i fizička oštećenja koje su stanovnici Sarajeva, bez obzira na nacionalnost, svakodnevno trpjeli između 1992. i 1995. godine.

„Časni sude, svima koji su živjeli u opkoljenom Sarajevu u ovom periodu bilo je jasno koje dijelove grada drže (srpske) snage i sa kojih pozicija se vrši granatiranje i snajperska vatra po građanima u Sarajevu“, objasnio je dodatno svjedok.

Bolnica je prema informacijama koje je doktor Nakaš dobio, bila ne samo kolateralna žrtva paljbe po gradu, već cilj srpskih snaga koji bi, da je uništen, dodatno smanjio moral civila pod opsadom.

„Imali smo informaciju da je naš dotadašnji kolega Dragagan Kalinić, inače u to vrijeme aktualni ministar zdravstva Republike Srpske, imao uputstva za one koji su granatirali Sarajevo, da upute vatru po kliničkom centru, jer bi umanjivanjem kapaciteta i funkcije te bolnice građanstvo bilo u situaciji da se osjeća manje sigurnim i da zdravstveni radnici nisu u mogućnosti raditi svoj posao“, naveo je svjedok.

Tokom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić koji se brani sam, pokušao je prikazati kako su dijelovi sarajevske

**OLUJE!
GRAD!
VJETROVI!**

HomeGuard Enterprises LLC

**Oštećen krov? Štete unutar i oko Vaše kuće?
Pozovite nas odmah!**

- * besplatna konsultacija i inspekcija Vaše imovine na Vašem jeziku
- * besplatna procjena
- * nećete platiti ništa iz Vašeg džepa za promjenu Vašeg krova
(mi ćemo se pobrinuti za Vaš deductible)
- * zastupajući Vaše interese, direktno radimo sa Vašim osiguranjem

Sulejman Mehić - "Sule"

678-283-7030

320 Congress Pkwy :: Lawrenceville, GA 30044 :: Office 770-709-4438 :: E-mail sulie@rocketmail.com

Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



NO APPLICATION FEE! **

**Za sve informacije na našem jeziku
obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057**

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens.
Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr.
& turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone
Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change. **With Approved Credit.

Državne bolnice, kao i neka područja po gradu bili cilj srpskih snaga budući da su korišteni kao objekti pripadnika Armije BiH.

Doktor Nakaš mu je potvrdio kako su određeni objekti u sklopu bolnice korišteni kao smještajni kapacitet za ranjenike i bolesnike iz 1. korpusa Armije BiH. Tokom unakrsnog ispitivanja Karadžić je koristio kartu Sarajeva suočavajući svjedoka s navodnim položajima bošnjačkih snaga ustvrdivši da se po bolnici pucalo i s njih. Srpske snage nisu prema Karadžiću gađale određene ciljeve zbog terora nego zbog reagiranja na neprijateljsku vatru.

„Ja ću sada iznijeti tvrdnju gospodine doktore da su pogođene samo džamija Magribija i džamija na Kobiljoj glavi, a da ostale nisu ni taknute. A znate li Vi da je džamija Magribija stovarište oružja Zelenih beretki i da se s te džamije pucalo po Vojnoj (državnoj) bolnici?“ ustvrdio je i upitao Karadžić.

„Apsolutno ne smatram tu Vašu tvrdnju tačnom. Ja znam da se džamija Magribija koristila u svrhu molitve kada je to bilo moguće da se koristi. Ove informacije koje ste iznijeli su za mene nove informacije“, usprotivio se svjedok.

Svjedočenje žrtve snajperske vatre u Sarajevu

Kao sljedeći svjedok haške optužbe, nakon dr. Nakaša, o životu civila tokom opsade govorila je i Alma Mulaosmanović-Čehajić koja je ranjena u sarajevskom tramvaju u februaru 1995. godine.

Nakon što je tokom jučerašnjeg glavnog ispitivanja opisala kako je pogođena dok se nalazila u zadnjem dijelu tramvaja te da je prema zvuku pucnjeva zaključila da paljba dolazi s područja Grbavice ili Vraca, koji su bili pod kontrolom srpskih snaga, optuženi Karadžić ju je tokom srijede suočio sa svojim pogledom na okolnosti incidenta.

Karadžić je rekao svjedokinji kako joj je neko lagao da je pogođena namjerno sa srpskih položaja. Prema njegovoj teoriji koju je prezentirao haškim sucima, svjedokinja Mulaosmanović je ranjena u unakrsnoj vatri u trenutku kada su snage bosanskih Srba odgovarale na pucnjeve sa snajperskih položaja bošnjačkih snaga.

Koristeći biltene suprotne strane svjedokinji prezentirao je niz snajperskih, bošnjačkih položaja koji se, ustvrdio je, nisu mijenjali od početka do kraja rata.

„Slazete li se gospođo Mulaosmanović da su ove objekte i zone oko pruge, od početka do kraja rata, lijevo od Miljacke kontrolirali Srbi, a desno muslimanska vojska, odnosno Armija BiH“, upitao je Karadžić.

„Pa ja ne znam tačno gdje su položaji bili, linija je bila tako podijeljena. Ali ovo je 1992. godina kad tramvaji uopće

nisu radili, a mi govorimo o periodu 1995. godine, kada je bilo primirje i kada je tramvaj radio“, odgovorila je Mulaosmanović.

Svjedokinja je objasnila kako je upravo primirje, odnosno prekid vatre, željela iskoristiti za odlazak zubaru na što joj je Karadžić pokazao novinske članke koji pokazuju kako su se oko stomatologije i unutar same zgrade nalazile snage Armije BiH što je prema njemu predstavljalo legitiman cilj napada.

Ustvrdio je da je svjedokinja slučajno uletjela u unakrsnu vatru te da nije zlonamjerno pogođena. Uz to citirao je vozača spornog tramvaja o tome kako su se u vrijeme incidenta i u njemu nalazili bošnjački vojnici što je također moglo privući vatru.

„Dakle prosto da upotpunimo ovu sliku, u tramvaju je bilo uniformiranih lica, jel' tako?“, upitao je Karadžić.

„Ja sam vam još jučer rekla da nisam vidjela. Vozač sjedi u prednjem dijelu, ja sam bila u zadnjem. I ne vidim razloga, iako je vojnik bio unutra, da se gađa još jedan velik broj civila uz tog vojnika“, odgovorila je svjedokinja.

Pokušaj iznošenja stavova

U haškoj optužnici protiv Karadžića stoji da su 27. februara 1995. godine svjedokinja te Senad Kesmer i Alija Holjan, ranjeni dok su se vozili tramvajem u sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne. Optuženi je, pak, konstantno ponavljao tokom suđenja da civili nisu namjerno gađani, te da su se našli u unakrsnoj vatri između srpske i bošnjačke strane za koju tvrdi kako se skrivala iza civila.

Iako su ga suci nekoliko puta upozorili da ne iznosi svoja mišljenja, nego postavlja pitanja, Karadžić je izjavio kako mu je bitno da i njegovi susjedi Muslimani doznaju pravu istinu o ratnim zbivanjima.

„Gospođo Mulaosmanović, jedno zadnje pitanje. Je li biste vi bili zaista ljuti kada bi vas neko varao i pripisivao da su Vam Srbi učinili nešto što nisu. I je li bi to bilo jako štetno za pomirenje naroda koji živi tamo“, upitao je na kraju Karadžić.

„Kada bi se to dogodilo - bih“, odgovorila je svjedokinja nakon čega joj je optuženi zaželio sretan put kući.

Kao sljedeći svjedok haške optužbe izveden je kanadski major Francis Roy Thomas, koji je kao vojni promatrač UN-a u Sarajevu napravio niz izvještaja o granatiranju grada. Tokom glavnog ispitivanja od strane tužitelja Thomas je ispričao kako je na Sarajevo nasumično padalo stotine projektila, bez obzira je li se radilo o liniji sukoba ili stambenim područjima. O ovome više u idućem broju.

(u idućem broju: Za optuženog Sarajevo bilo legitiman cilj)



www.bosnianyellowpages.us

besplatan upis kompanije

PhotoWorld & Signs Inc.

Design • Printing • Installations • Service and More! 678 - 770 - 7715

VEHICLE WRAP

Full Wrap



Partial Wrap

GRAPHICS

Full Color
Posters



Banners



Flyers



Business Cards

RETAIL SHOP SIGNS

Channel Letters



Custom Neon



Light Boxe



Call us today
and you can get

**15%
OFF**

on your total purchase

Quality Service at Affordable Prices
Come and see us for special promotions!

5865 Jimmy Carter Blvd. Ste. 90
(In Vision Computers Plaza)
Norcross GA 30071

Visit our website at:
www.photoworldsigns.com

Posljednja stanica Šamac

“Brzi preko Bosne” je stigao do svoje posljednje stanice. Do Šamca. Posavski gradić ima energičnog gradonačelnika, dio izbjeglica se vratio, ali crkve još ne komuniciraju jedna s drugom onako kako bi mogle.

Piše: Ljiljana Pirolić

„Hoćete li da vam ispričam moju odiseju iz Njemačke?“ pita me moja saputnica u brzom vozu, Ajša Muratović iz Gornje Grabske, još uvijek sa statusom izbjeglice u Sarajevu. „Da pustimo tužne priče. Braća su mi bila u logoru na Manjači, imam nestalih i poginulih u porodici, ali ovo iz Njemačke je jedina lijepa priča iz tog perioda,“ kaže Ajša.

Dobro, možda je stvarno vrijeme za lijepe priče, ili samo

Brzi voz Ploče-Zagreb, preko BiH, putuje taman toliko brzo da studenti i penzioneri, njegovi najčešći putnici, mogu da razgledaju krajolik i ispričaju poneku životnu priču. Donosimo Vam priču o njima, ali i o ljudima kraj čijih kuća svaki dan prolaze vozovi koji putnike nose ko zna kuda.

za lijepe priče. Zauzima udobniji položaj na sjedištu preko puta, dok joj se prvi put licem razliva osmijeh.

„U ratu smo moja kćerka Sabina i ja izbjegle iz Gornje Grabske kod Doboja i nekako stigle u Zagreb. Stupimo u kontakt sa mojom zaovom u Kaselu u Njemačkoj i odemo kod nje. Prvi put u inostranstvu, tuđa zemlja, tuđi narod, tuđi jezik... Gledamo vijesti na njemačkoj televiziji, vidimo strašne slike, ali ništa ne razumijemo. Sabina, kojoj je bilo trinaest godina,

počela je da ide na kurs intenzivnog njemačkog jezika i vrlo brzo je nastavila redovno školovanje. U školi, među domaćim učenicima, ona skoro, pa najbolji učenik. Njena učiteljica Angelika Dör, pitala je gdje živimo i rekla da bi voljela da me upozna. I došla nam je. Bilo je malo tijesno tu kod moje zaove, ali imale smo sve što nam treba. I znate šta je uradila Angelika? Pozvala nas da pređemo u njenu kuću, u stan u potkrovlju, udoban i lijepo namješten. I bile smo u tom stanu tri i po godine besplatno. Zamislite.“ kaže Ajša, dok joj se suze cackle u očima.

Kao da smo njihova porodica...

Pitam da li su nakon povratka, zadržale kontakt sa plemenitom učiteljicom. „Kako da ne? To je bio potpuno prijateljski odnos, nas dvije smo se jako vezale za Angeliku i do danas smo ostale u kontaktu. Njen muž i troje djece su se toliko trudili oko nas, kao da smo njihova porodica. Šaljemo jedni drugima čestitke i razglednice i nadamo se da će nas oni, akobogda, ove godine posjetiti kada budu išli na more,“ kaže Ajša.

Šta je bilo sa Sabinom? „Sabina je u Njemačkoj završila srednju školu, a kada je ovdje prevela dokumente, priznali su joj višu stručnu spremu. Onda je upisala menadžment još dvije godine i sada joj se to sve računa kao četvorogodišnji fakultet. Radi već pet godina u Sarajevu.“ Eh, kad bi ovakvih priča u BiH bilo više.

Šamac je poznat “ni po čemu”

Idem danas u Šamac, nekada Bosanski Šamac, na obali Save, u plodnoj i pomalo zaboravljenoj Posavini. Vjetar puše tako snažno da nosi sve pred sobom i tek tada shvatam prednosti pokojeg kilograma viška. Nema mnogo automobila na ulicama, nema ni ljudi. „Možda rade, možda je ovo neki sretan grad,“ pomislim, a onda prvi Šamčanin, koji mi dolazi ususret na biciklu, razbija iluziju. „Po čemu je poznat Šamac?“ pitam.

„Ni po čemu!“ kaže Joco Marković. „Možda sad po Prudu, ali i on je pripao Federaciji (BiH), više je odžački, nego šamački. Loše se živi ovdje kod nas, skroz loše. Niko nigdje ne radi. Penzije su slabe, oko 200 KM. A što se tiče zajedničkog života, imam



Brzi voz Budimpešta-Sarajevo

komšije Hrvate i Bošnjake i sve je ostalo po starom. Mi obični ljudi se posjećujemo. Nismo mi ni napravili to zlo sa ratom. Politička situacija u zemlji mi se nimalo ne sviđa, ali mislim da smo sada dotakli dno sa kojeg ćemo se početi uzdizati, nema nam druge," kaže Joco, dok nam se, takođe na biciklu, pridružuje Joka Stanišić.

Nedžad, Ilija i Boro dijele kafu i ribolovačke priče

Penzionerka je, sa jednom od onih penzija koje je Joco pomenuo. „Nikako se ne živi, sve je stalo i stoji. Sve je manje ljudi koji rade. Pravo da vam kažem, ja ne znam od čega ovi ljudi žive," kaže Joka. „Vidjela sam da je u naselju na ulasku u grad, zemlja uzorana, sije se naveliko," kažem. „To je izbjegličko naselje Duga, oni su dobili zemlju od opštine na korištenje. Nemaju tu privilegiju starosjedoci," dodaje Joco.

Penzioner Nedžad Zukić vratio se u Šamac, u svoju kuću, prije deset godina iz Mađarske. „Preplivao sam Savu, jer nije bilo mosta koji je srušen u ratu," kaže Nedžad. Ima dvije kćerke, jedna je ostala u Mađarskoj, a druga živi i radi u Sarajevu. „Nije bilo problema sa povratkom," kaže Nedžad. „Evo, ova prva kuća do moje, tu mi je Ilija. Sad je trenutno u Đakovu. Ono do njega je kuća Borina. Pazimo se, posjećujemo se, pijemo kafu na ovim našim terasama. Ja sam dugogodišnji ribolovac, pa kad nešto ulovim dobro i veliko, uvijek podijelim s njima."

„Ako ćete u Prud, to Vam je ovim smjerom..."

„Ajmo jednu ribarsku priču, kolika je bila najveća riba koju ste ulovili?" Malo se zamislio, pa kaže: „Dvije hiljadite, ulovio sam soma od sedam kila. Koja je to riba bila. Podijelio sam ga sa svim komšijama. Slikali su me s njim. Inače, najčešće lovim ove od dvije-tri kile. Imamo i ribarsko udruženje. U ovim teškim vremenima, dobro je ponekad 'uloviti' ručak ili večeru," kaže Nedžad. Pokazuje mi put do centra grada. „A ako ćete u Prud, to vam je dva kilometra dalje, pa preko mosta," kaže. „Šta ću u Prudu, ima li tamo nešto interesantno?" pitam. „Pa, ima. Ja ne znam jesu li sada tamo ovi naši političari što razgovaraju. Mora se razgovarati, jer, šta je alternativa? Rat. Bez razgovora nema ništa," kaže Nedžad.

I Danica Arsenić me upućuje u Prud. „Mi već znamo. Čim novinari počnu dolaziti, znači da se razgovori nastavljaju. Ja ne znam o čemu pričaju, ali možda će biti nešto od toga. Bolje je da razgovaraju nego da se tuku, je l' tako?" „Lijepo ste to rekli. A kakav je život u gradu? Rade li firme, ima li posla?" pitam. „Ja vam to ne znam. Nisam odavde. Muž i ja smo izbjeglice iz sela Trnjaci, koje je pripalo Federaciji (BiH). Imamo penzije i pružamo se tačno onoliko koliko nam je dug jorgan i dobro nam je. Ništa nam ne fali," kaže Danica.

Načelnik vjeruje u bolje dane

E, pa vrijeme je da odem kod načelnika opštine i pitam ga da li ima nade za Šamac. Načelnik Savo Minić je izabran na posljednjim opštim izborima, mlad je čovjek i kažu, pun energije za pokretanje stvari sa mrtve tačke. Moja koleginica Svetlana Pavlović, iz opštinskog sektora za informisanje, dok me vodi stepenicama na sprat opštine, kaže: „Vidjećete kako je mlad naš načelnik, nijedne bore nema." „E, ako hoće nešto dobro da napravi

za opštinu, moraće da ima bore. Ne jednu, nego više njih," kažem. „I malo sijede kose, takođe."

„Recesija je došla i na naše prostore i to se osjeti u svim sferama života," kaže načelnik Minić i dodaje da se to najviše odrazilo na ekonomiju. Nada se da to neće povući za sobom socijalne nemire. Šamac je prilično stradao u nedavnom ratu i kompletna infrastruktura je zapuštena. Privreda je uništena, a resursi koji su ostali čitavi, dovedeni su u stanje neupotrebljivosti, ili se radi o zastarjelosti tehnologije. „Opština je prije rata imala sedam jakih firmi u oblasti privrede i poljoprivrede. Poljoprivredno preduzeće 'Hranaprodukt' zapošljavalo je preko 400 ljudi, 'Uniglas' je radio šoferšajbe za 'Volkswagen', a Luka na Savi, koja sada ne radi, prevozila je teret i ljude na taj najjeftiniji način," kaže načelnik.

Prioritet mala i srednja preduzeća

Sve firme iz predratnog perioda su privatizovane, ali nisu pokrenute. Grad trenutno živi od malih preduzeća i vještih, malih poduzetnika. „Šta ćete uraditi? Jeste li spremni da počnete dobijati bore? Ljudi su očajni i loše se živi," kažem. „Možda to sve nije tako crno kao što izgleda. Meni je žao što sam došao za načelnika u jedno ovako teško vrijeme, ali ono iziskuje radikalne mjere i mjere štednje i ja ću sa svojim saradnicima učiniti sve da napravimo nešto što Šamac i njegovi građani zaslužuju. Imamo projekte i znamo šta treba da se radi. Za početak ćemo podstaći mala i srednja preduzeća i otvoriti radna mjesta. Dobili smo od vlade RS-a dva i po miliona konvertibilnih maraka da pokrenemo 'Hranaprodukt', gradimo Dom kulture u Obudovcu, gradićemo sportsku dvo-

Order now and qualify for a \$100 VISA® Rewards Card! **

From Security Choice. While supplies last.



FREE ADT-Monitored Home Security System.*

(With \$99 customer installation and purchase of ADT alarm monitoring services. See important terms and conditions below.)

Your System Includes:

- Pet-Sensitive Motion Detector
- Yard Sign & Window Decals
- Wireless Keypad
- High Decibel Siren
- Quality Service Plan
- **An \$850 value!**



Call Now!
1-888-702-0971

SECURITY CHOICE
ADT Authorized Company

*\$99.00 Customer Installation Charge. 36-Month Monitoring Agreement required at \$35.99 per month (\$1,295.64). Form of payment must be by credit card or electronic charge to your checking or savings account. Offer applies to homeowners only. Local permit fees may be required. Satisfactory credit history required. Certain restrictions apply. Offer valid for new Security Choice - An ADT Authorized Dealer customers only and not on purchases from ADT Security Services, Inc. Other rate plans available. Cannot be combined with any other offer. **\$100 VISA® Rewards Card Offer: \$100 VISA Rewards Card is provided by Security Choice and is not sponsored by ADT Security Services. Requires mail-in redemption. Call 1-888-407-2338 for complete restrictions and redemption requirements.

LERO TRAVEL
Phone 404-660-0910
Enver Sejtanic



1405 Wheatfield Drive
 Lawrenceville, GA 30043

enver@lerotravel.com
 Save money Book online
www.lerotravel.com

Admir Terzic
 REALTOR®
Committed to Five Star Service

Cell: (407) 607-1157
 Bus: (407) 644-6385
 Fax: (407) 644-7033
 Email: AdmirTerzic@earthlink.net
 Website: www.AdmirTerzicRealtor.com



Welchert
 Realtors
 Kalamazoo Properties

431 W. Mirror Blvd., Suite 115 • Winter Park, FL 32789
 Independently Owned and Operated

The Real Estate
Admiral

ranu da mlade sklonimo sa ulice, vraćamo frekvenciju za radio stanicu, a uskoro otvaramo i Sud u Šamcu sa parničnim odjeljenjem," kaže načelnik Minić.

"Praštanje je jedan od naših zavjeta"

Grad je čist, drvoredi potkresani, parkovske površine uređene. U istoj ulici, jedna preko puta druge, su pravoslavna i katolička crkva. Izdaleka izgleda kao da su zvonici spojeni

jedan uz drugi. Komšije se gledaju preko crkvenih ograda, ali ne saraduju. Župnik župe Presvetog Srca Isusova, Josip Janjić kaže da je pokušavao da vrati odnose dvije crkve na predratni nivo, kada su se posjećivali na vjerske praznike, ali nije uspio. „Džaba je sve to. Očito paroh ili neko drugi, ne želi te kontaktirati. Dolazili su nam na Polnočku, ja sam njima išao na božićnu liturgiju. Vratio sam se na zgarište naše crkve prije deset godina i nisam nikoga ružno pogledao. Praštanje je jedan od naših zavjeta," kaže župnik Janjić i dodaje da se malo katolika vratilo u Šamac. „Prije rata, župa je imala 280 domaćinstava, sa 1200 vjernika, a sada ima svega 60 kuća ili 130 osoba. Imamo samo dvije mlađe obitelji koje imaju po dvoje djece. Ostalo su stare bake i poneki djed."

U centru grada obnavlja se Azizija džamija, ali se već dvije godine u njoj odvija vjerski život. Efen-dija Safet Karahmetović kaže da se od predratnih 3 000 Bošnjaka, vratilo oko 750 do 800 osoba. „I dok su ostala dva naroda živjela u mjestima koja gravitiraju seoskim naseljima, Bošnjaci su bili uglavnom gradsko stanovništvo, zaposleno u firmama koje sada ne rade. Možete zamisliti kakav je, u ovo vrijeme, njihov ekonomski položaj," kaže efen-dija. Ni on nije uspio da uspostavi kontakte sa predstavnicima pravoslavne crkve. „To bi bilo neophodno za pomirenje naših naroda a i zbog tradicije tih istih naroda, ali nažalost, sa druge strane, iz pravoslavne crkve, ne dolazi želja za tom saradnjom."

Omladini ostao samo internet

Na šamačkoj željezničkoj stanici, 'ispraća' me mladost ovoga grada. „Novinarka, može li jedna slika za internet?" dobacuje jedan mladić. „Otkud znate da je za internet?" pitam. „Pa, mi ništa drugo ne pratimo. Ne čitamo novine, ne slušamo radio, ne gledamo televiziju. Navučeni smo na internet, skroz. Ovdje nema nikakve zabave, nema diskoteka, kafića, sportske dvorane. Idemo na utakmice nogometša 'Borca' i sastajemo se jedni kod drugih, po stanovima. I internet, to je sve," kaže Zoran Marin. Vade papirić i, dok voz polazi, sa stepenika na ulazu u vagon, diktiram adresu internet stranice.

U idućem broju: "U Prisoju, usred ničega"



Pravoslavna crkva u Šamcu

Zia Travel

Independent Travel Agent
Raziya Poric

6414 A. Hampton Ave, Suite 3
St. Louis, MO 63109

314-638-7347

toll free 877-540-6729

cell 314-600-3265

ziatravel@hotmail.com



ENROLLED AGENT

1685 Old Norcross Rd.
Ste B-900
Lawrenceville, GA 30046

Tel: 770-277-3830

Fax: 770-277-3840




Infinity

Tax and Accounting Services

Licensed to practice before IRS

- INCOME TAX
- BUSINESS TAX
- BOOKKEEPING SERVICES
- PAYROLL SERVICES
- INCORPORATION
- BUSINESS CONSULTING
- IRS AUDIT



Am Dent, Inc.



Dental Care for Entire Family

Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| * Cleaning and Gum Treatments | * Dentures and Partial |
| * Bleaching, Bonding and Veneers | * Bad Breath Treatment |
| * Crowns and Bridges | * Root Canal Treatment |
| * Tooth Colored Fillings | * Snoring Problem |
| * Extractions | * Thumb Sucking Problem |
| * One Hour Whitening (\$250) | * Teeth Grinding Problem |



Let us give you a winning smile!

Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000

Most Insurances Accepted
Medicaid (uder 21) Peachcare
Major Credit Cards

NOW OFFERING! Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation
New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75
0% Financing up to 12 Months through Care Credit

www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047

Ambijent za najluđu noć

Novogodišnja groznica se već uvukla u domove. Kupuju se jelke, nakit i dekoracije... Kako ukrasiti stan a ne pretjerati s bojama i oblicima? Da biste uspjeli u tome, nudimo vam nekoliko savjeta.

Kristalni detalji

Postavite praznični sto. Pripremite trpezariju za praznike tako što ćete dekorirati sto u crvenoj i bijeloj boji. Dodajte srebrene i kristalne detalje za dodatni sjaj i okačite velike zvijezde od debelog papira na plafon. Po stolu raspšite konfete.

Savršena jelka

Dekoriranje jelke je izrazito važno ako želite postići stilski izgled. Odmaknite se od jelke i dobro je pogledajte kako biste uočili eventualne nepravilnosti i na vrijeme ih ispravili. Kugle trebaju biti ravnomjerno raspoređene, isto kao i dekorativne trake. Najbolja kombinacija boja je crvena i zlatna uz dodir svijetloplave za moderan izgled.

Napravite centralno mjesto na stolu. Uzmite šoljicu za čaj i okrenite je naopačke. Na nju stavite tanjir i još jednu šoljicu koju ćete pravilno okrenuti. Tako postavljen tanjir može vam poslužiti kao stalak za poslastice. Dekorirajte ga

kolačima, čokoladicama, a u šoljicu stavite kugle za ukrašavanje jelke.

Dječija soba

Mini novogodišnje drvce. Dajte dječijoj sobi praznični izgled tako što ćete postaviti mini novogodišnje drvce i dekoraciju. Ne zaboravite ispod drvceta staviti nekoliko poklončića.

Dekorativni fenjer. Nakit nije samo za jelku. Kugle i lampice možete staviti i u fenjer te ga postaviti na sto u uglu sobe.

Kombinirajte zlatnu i čokoladnu boju. Zlatna je klasični izbor za Novu godinu, ali sa dodatkom čokoladnih tonova vašoj dekorativnoj šemi može dati dubinu i sofisticiranost. Pomiješajte nakit različitih oblika - ove su godine u trendu onaj u obliku suze i konusa.

Hodnik dobrodošlice

Dajte vašem hodniku festivalski izgled uz pomoć malih jelki, lijepe dekoracije i umotanih darova spremnih za uručivanje prijateljima koji dođu u posjetu. Neka vaše prijatelje odmah na ulazu dočeka praznična atmosfera.



stamps.com

An approved licensed vendor
UNITED STATES
POSTAL SERVICE®
PC Postage

Your Desktop

Post Office™



1 Click

2 Print

3 Postage

Print official U.S. postage right from your PC and printer.

- ✓ Never go to the Post Office™ again!
- ✓ Print exact postage and address in one step.
- ✓ The fastest, easiest way to send letters and packages.
- ✓ Save up to 80% compared to a postage meter.

4-week trial plus
\$100 Offer

To get the offer, you MUST enter
the promo code **print344**

www.stamps.com/1000

Say Good Bye Forever To Joint & Muscle Pain

Introducing Hydrflexin:


Thousands report end of pain
and inflammation, new flexibility
and **NO** side-effects.

- ✓ Back Pain **GONE!***
- ✓ Knee & Leg Pain **GONE!***
- ✓ Finger & Wrist Pain **GONE!***
- ✓ Hips Shoulder & Elbow Pain **GONE!***



VOTED
"Top Ten Natural
Pain Reliever, Consumer
Health Digest"

**2 Capsules Daily Is All
That It Takes To Get
The Relief You Deserve!**



**"I no longer
wake up stiff!"**
"Hydrflexin means I no longer
wake up stiff or with pain in my knee."
~ Lolita R., Palos Heights, IL

Call today to find out how you can
get a **FREE** bottle of Hydrflexin.
You have nothing to lose but your pain.
Not available in stores.

888-779-0164
24 hours - 7 days a week

* This product has not been reviewed or evaluated by the U.S. Food & Drug Administration. This product is not intended to treat, diagnose or cure any disease or illness.

** A testimonial represents the experience of just one person. Your experience or result may be different. We look forward to hearing from you.

*** This offer is limited to one bottle per US household

© Biocentric Health, 2009. All rights reserved.

USPJEŠNE BOSANKE U AMERICI

Anesa Kajtazović postala gradonačelnica u Iowa-i

Zahvaljujući upornosti i talentu, demokratska kandidatkinja u američkoj državi Iowa je nadmoćno porazila dosadašnjeg gradonačelnika, umirovljenog majora Johna Roofa. Nova gradonačelnica američkog gradića Waterloo, koji se nalazi u izbornoj jedinici Distrikta 21, jeste Anesa Kajtazović, rođena Bosanka koja već godinama živi i radi u SAD. Nakon prebrojanih glasova, Kajtazović je imala 5.508 glasova, odnosno 59 posto, dok je Roof 3.667, ili 41 posto. - Zahvalna sam na podršci koju sam imala tokom kampanje, ali i vašoj podršci bez koje ne bih imala šanse. Jako sam uzbuđena. Tijekom kampanje smo naporno radili pokucavši na više od 7.000 adresa i obavivši preko 2.000 telefonskih poziva. Na kraju se sve isplatilo, naglasila je Kajtazović nakon što je saznala rezultate glasanja.



Anesa Kajtazović

Republikanac John Roof, prema navodima lokalnih medija, nije imao šanse protiv lijepe, šarmantne i vrijedne Kajtazović. Za razliku od nje, koja je u politiku ušla "čista srca", Roof se još tijekom kampanje kompromitirao koristeći javni novac za skupa putovanja i lobiranja. Novoj gradonačelnici Waterlooa iskrene čestitke jer je svim dobronamjernim Bosancima i Hercegovcima, barem na trenutak, ispunila srca ponosom i vratila im osmijeh na lice. Anesa Kajtazović je 1997., nakon ratnih zbivanja, sa roditeljima i sestrom otišla tražiti bolji život u SAD. Porodica se, nakon četiri godine boravka u izbjegličkim kampovima nastanila u Iowi, u gradiću Waterloo. Anesini roditelji isprva su se borili da pronađu bilo kakav posao, zbog jezične barijere, no ipak su uspjeli, radeći ponekad i po nekoliko poslova da bi izdržavali porodicu. Anesa je nakon završene škole završila poslovnu školu, te dobila diplomu i u oblasti javne administracije. Aktivan član zajednice Waterloo postala je 2006.



Get UNLIMITED Local & Long Distance Calling for only \$24.99/mo[†]!

SAY NO TO HIGHER PHONE BILLS!

- Our price **STARTS LOW AND STAYS LOWSM**. Satisfaction Guaranteed[<]
- No bundles, no hassles — just reliable phone service at a reliable price

EASY TO SWITCH, EASY TO SAVE

- Keep your existing phone number[^]
- Vonage[®] works with your existing home phone and high-speed Internet connection
- 25 Premium Features at no extra cost.
- Free calls to 5 select European countries and call other International locations for as low as 1 cent per minute^{!†}

UNLIMITED Local & Long Distance Calling

\$24.99
Per Month[†]

SPECIAL OFFER

TRY ONE MONTH FREE!

See Below For Details

Call: 1.888.222.9119

FREE MONTH OFFER ON \$24.99 UNLIMITED RESIDENTIAL PLAN ONLY. PLAN FEE WAIVED BUT ALL OTHER CHARGES APPLY. NEW SUBSCRIBERS ONLY. [†]Free calls to Europe Offer (available only with Unlimited Residential Plan) does not apply to certain call types, such as calls to cell phones, and is limited to Italy, France, Spain, UK and Ireland. Other International rates may vary. See <http://vonage.com/intrates> for details. Vonage 911 service operates differently than traditional 911. See www.vonage.com/911 for details. High-Speed Internet or Broadband Required. Alarms and other systems may not be compatible. [†]Rates exclude: broadband service, regulatory and activation fees and certain other charges, equipment, taxes, & shipping. International calls billed per minute. Offer valid in the US only. See Terms of Service for details. [<]30-day money back guarantee is refunded for any paid activation fee, 1st month service charge, initial shipping charges and termination fee. Applicable only to first ordered line per account. Available only in the event of timely cancellation for subscribers who have not exceeded 500 minutes of usage and who obtain a valid return authorization number from 1-VONAGE-HELP, and return of equipment in original condition and packaging within 14 days of cancellation. Refund will not include charges for taxes, international usage, payphone calls to Vonage toll free numbers and directory assistance. Offer revocable. [^]Where available. The number transfer process takes approximately 10 business days from the time you confirm your transfer request. ©2009 Vonage.

- SECURITY
- JANITORIAL SERVICES

NOW LEASING

Atkinson Arbors

Office Suites

- GATED COMPLEX
- LOBBY & BREAK ROOM



starting at

\$185.00

up to

4,000sq.ft.

available

Call 678-754-9703

1530 Atkinson Road, Lawrenceville, GA 30043

KONCERTI

Lady GaGa nosila slovenačku zastavu u Zagrebu!

Na pozornicu u zagrebačkoj Areni stigla je s pola sata zakašnjenja. Lady GaGa (24) pozvala je obožavatelje da se prepuste muzici i postanu mala hrvatska čudovišta. Skinula je baloner i ogrnula se slovenačkom zastavom, no publika se nije bunila. Zapjevala je hit 'Just dance'. S plesačima je simulirala masturbaciju i seks. Pozvala je Hrvate da izvade penise jer je čula da su lijepi. Uz to, GaGa se cijelo vrijeme obraćala obožavateljima koji su u prvim redovima plakali. Zastavirala je i klavir koji se nalazio ispod haube rasturenog automobila.

Njeni članovi benda i plesači zabavljali su se u zagrebačkom klubu Gjuro 2. Posjetiteljima kluba pokazali su plesne akrobacije kakve izvode na pozornici. Pjevačicu na turneji pratilo je 130 ljudi. U hotelu Esplanada rezervirala je predsjednički apartman koji stoji oko 2.000 US dolara. Američki časopis Billboard procjenjuje da će na turneji 'Monster Ball' zaraditi više od 175 miliona US dolara, odnosno nešto ispod

milijon dolara po koncertu, a ugovoren je 201 koncert. Za svjetsku turneju je unajmila tri privatna aviona.



Lingoteca
Language Store

VELIKO NOVOGODIŠNJE SNIŽENJE!



Partner EBs900

Reg. Price: ~~\$499.95~~

Sale Price: **\$319.95**

SNIŽENJE ISTIČE
Dec.31.2010

POKLONITE NAJMILIJIMA ZA NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE NOVI ECTACO ELEKTRONSKI RJEČNIK!

NAJLAKŠI NAČIN DA NAUČITE ENGLISKI JEZIK SA NAŠIM NAJBOLJIM MODELOM IKADA NAPRAVLJENIM!

Novi model Partner EBs900 englesko-bosanski, bosansko-engleski sa izgovorom na engleski i bosanski; prevodi i govori tečno na oba jezika.

Sadrži preko 495 000 riječi i izraza, 14 000 fraza te iste izgovara na engleskom i bosanskom – ljudski izgovor.

Engleska gramatika, nepravilni glagoli, Princeton Dictionary, 70 000 riječi sa definicijom, značenjem i objašnjenja na engleskom (Webster Dictionary).

Tastatura i Touch Screen (Dodir Ekrana) svijetleći ekran sa sjajem, izvanredan dizajn, super kvalitetan!

jetBook - Program, prenosite na stotine romana i novela sa Vašeg kompjutera na novi model i čitajte koliko vam je volja!

Novi model jeste takođe džepni bioskop gdje ćete moći gledati filmove, koristiti video i gledati vaš omiljeni program!

Picture Dictionary - Rječnik u slikama na 39 jezika od bosanskoga i obratno na svih 39 jezika - izgovor ljudski!

Posjeduje kompletan test sa izgovorom za polaganje U.S.A državljanstva, MP3 Player, Voice Recorder, FM Radio!

MOGUĆNOST DODAVANJA JOŠ STRANIH JEZIKA PREMA VAŠOJ ŽELJI, ČAK I GPS-NAVIGATOR UKOLIKO STE ZAINTERESOVANI ZA TO!

POKLONI: CD ZA VAŠ KOMPJUTER SA 50 JEZIKA, ADAPTER PODESAN ZA 110v/220v, POSEBAN ADAPTER ZA KOLA, USB CABLE & ACCESSORY PACK VRIJEDNOST \$99.00 NA POKLON!

Direktan telefon na bosanskom: 1-718-975-0118, English line: 1-877-215-4411



www.Lingoteca.com / 9am - 10pm / 7 Days a week



INTERVJU: Branko Đurić Đuro

“Brad i Angelina nisu razmažene zvijezde”

Prošlog mjeseca u sarajevskom klubu „Coloseum“ novi album promovirao je kulturni sarajevski rock&roll band „Bombaj štampa“. Iako su ovi momci žarili i palili rock scenom bivše Jugoslavije prije 20 godina, vrijeme ih nije ubilo. Naprotiv, njihov nastup, prilikom kojeg su iste večeri promovirali nove pjesme, bio je odlično posjećen. Bio je to povod da s liderom benda Brankom Đurićem i jednim od najuspješnijih bh. glumaca, ali i reditelja, razgovaramo o njihovom ponovnom okupljanju, ali i njegovoj značajnoj ulozi u novom filmu Angeline Jolie.

Prošlo je čak 20 godina od Vašeg posljednjeg albuma. Kakav je bio osjećaj ponovo okupiti ekipu, ući u studio i početi snimati?

- Nikada se za to vrijeme nisam nešto udaljio od rock&rolla. Uvijek je sve što sam radio na neki način bilo povezano s rock muzikom, tako da sam bio blizu studija i muzike općenito. Nedo (Nedim Babović, op.a) sve ovo vrijeme imao je svoj studio. Jednostavno nam je užitak ponovo raditi zajedno.

Je li Vas bilo teško okupiti, s obzirom na to da živite na različitim krajevima svijeta?

- To je još najveći problem, naš bubnjar koji živi u Švicarskoj nije mogao doći na našu svirku u „Coloseumu“ prošle sedmice, pa ga je zamijenio bubnjar iz Slovenije. Ima nas na svim krajevima svijeta, ja sam u Sloveniji, ostali u Švicarskoj, Sarajevu, Americi, mi smo međunarodni bend, ali svi volimo svirati skupa. Sada smo Nedo i ja najviše napisali pjesama. Većina ih je nastala u tom periodu od 15-ak godina dok nismo svirali s bendom. Nisam nikad gitaru ispustio iz ruke. Nastalo je dvadesetak pjesama. Onda smo jedan drugom malo svirali i iskombinirali neke refrene, neke tekstove promijenili i iz čistog užitka smo sastavili ploču.

Šta je, zapravo, bio najveći motiv ponovnog okupljanja „Bombaj štampe“?

- Nismo imali neki motiv. Bendovi se sada ponovo okupljaju kad im ponestane love. Raspadne se bend, pa im nestane love i poslije dvije godine se opet okupe. Mi svi imamo druge poslove i živimo od nečega drugog, a ne od rock&rolla,

tako da je ovo samo lično zadovoljstvo.

Cijelog Vašeg života se međusobno isprepliću muzika, gluma, režija... Šta je ono što Vas najviše ispunjava?

- Ustvari, najviše volim da pišem, a za to imam najmanje vremena. I to radim u slobodno vrijeme. Iskreno, najviše me raduje to što imam mogućnost da mijenjam stvari koje radim, možda bi mi dosadilo da se bavim samo jednim poslom. Nemiran sam previše u tim stvarima. S jedne strane - to je dobro, s druge - loše. Kad bih se posvetio samo jednoj od tih stvari, možda bih u tome bio baš ekspert. Ali, to je, opet, sve srodno - muzika, gluma, režija i scenarij, tako da ne bježim mnogo od sebe kad se prebacujem s jednog na drugo.

Kada sumirate životne rezultate, razmišljate li ikada šta bi bilo s Vama da ste ostali na

drugoj godini žurnalistike i otišli u novinarstvo?

- Ne bih sebe nikada mogao zamisliti kao novinara. Žurnalistiku sam studirao samo da bih imao neko pokriće kod roditelja kao, evo, nešto studiram. Umjesto toga, uvijek sam htio studirati glumu i u međuvremenu sam konkurirao tri puta, da bi me četvrti put i primili. A, s te dvije godine žurnalistike sam kao novinar, pa danas mogu da vas bolje razumijem.

Na press konferenciji ste spominjali Vašu publiku - ko danas čini publiku „Bombaj štampe“?

- Kada smo ovdje u „Colose-



Branko Đurić

FORECLOSURES

No / Low Down Payment
Starting at \$49,900.
FREE list with pictures.

www.gwinnettdistress.com

Free recorded message

1-877-499-6869

ID # 2002

umu" svirali prije dvije godine, bili smo jako iznenađeni, jer je bilo mnogo mladog svijeta. Oni se nisi bili ni rodili kada smo mi svirali prošlu ploču. A, najviše iznenađenje je nastupilo kada smo počeli svirati prvu pjesmu i onda su je svi počeli pjevati uglas, tako su nastavili i s drugim pjesmama. Veoma sam sretan da i danas sviramo istom uzrastu kao i kada smo počinjali. Bilo je tada i starije raje, samo su se fino rasporedili. Ovi mlađi su naprijed i skaču, a ovi stariji su s pivom i s cigaretom na distanci.

Na čije koncerte Vi najradije idete?

- Najviše volim „Rolling Stones“-e i Chucka Berryja i od svih koncerata na kojima sam bio, njihovi su mi najdraži. Čak smo imali tu čast da Chucku Berryju sviramo kao predgrupa na njegovom koncertu u Opatiji. „Stones“ sam posljednji put gledao na koncertu u Münchenu. Bio sam čak smješten u istom hotelu kao oni.

Ne smijete govoriti o scenariju filma Angeline Jolie, gdje tumačite jednu od glavnih rola. Ipak, kako je protekao Vaš dio snimanja? Je li Angelina zahtjevan reditelj?

- Ništa manje ni više zahtjevna od ostalih reditelja. Vrlo dobro zna šta hoće. Iznenađila me je svojim ponašanjem, jer sam očekivao da je razmažena. Ali, daleko od toga, ni ona ni Brad nisu razmaženi, nego su onako pravi frajeri i oboje su mnogo vrijedni. Bio je užitak raditi dva mjeseca s tom glumačkom ekipom, s rajom iz Sarajeva, s Erminom Sijamićom, Borisom Lerom, Feđom Štukanom, s glumcima koje ranije nisam ni poznavao, a sada smo živjeli skupa dva mjeseca. Za ovih nekoliko dana, koliko više ne snimamo, puno su mi nedostajali i jedva sam čekao da se ponovo okupimo na mom koncertu.

S obzirom na to da je taj film Angelinin rediteljski prvijenac, jeste li joj davali neke savjete?

- Kad radim kao glumac, ne dajem savjete rediteljima, jer sam i sâm reditelj i znam kako gledam na savjete tog tipa. Kad radiš znaš šta hoćeš i, naravno, voliš da čuješ reakcije, ali baš savjete, niti volim da ih dajem, niti da ih primam.

Nažalost, pojedinci su uspjeli utjecati na snimanje tog filma u Sarajevu, što je za sobom povuklo mnoge posljedice, kao i gubitak velikih novčanih sredstava. Kako to komentirate?

- Mađari su vrlo pametni, napravili su sjajne uslove za snimanje i ljudi jednostavno vole da snimaju tamo, a Mađari dobro od toga zarađuju. Angelina je potrošila blizu 15 miliona dolara u Mađarskoj. Mogao je barem neki dio tog novca biti potrošen u Bosni. Ali, ne bih ulazio u neke detalje zbog čega je do toga došlo, jer su to neke političke sfere, a ovaj film je o ljubavi, nije politički. Žao mi je zbog Brada i Angeline, jer su

htjeli doći na naš koncert. Još kad sam im prvi put spomenuo da ćemo imati promociju albuma u Sarajevu u vrijeme kada se bude snimao film, bili su oduševljeni. Dao sam im CD i slušaju ga. Baš sam im prije nekoliko dana poslao i prevode nekih pjesama, jer je to tražila. Čak u filmu u jednoj sceni sviram pjesmu od „Bombaj štampe“. Vi ste, zapravo, prvi kojima to govorim.

Znači li to da će biti saradnje s Angelinom Jolie i u budućnosti?

- S filmovima se to nikad ne zna. S nekim radiš i možda budete opet radili, a možda se više nikada ne vidite. Ja to uvijek poredim s plovidbom na brodu. Ja sam prije bio na brodu i onda završiš s jednim brodom, dođeš na sljedeći i čekaš da li ćeš na njemu vidjeti nekog s prošlog broda i slično, pa tako prođe i četiri-pet filmova da bi našao nekog s kim si radio ranije. To je uvijek tako i to je draž ovog posla - da uvijek postoji mogućnost da s nekim radiš ponovo. Naravno da bih volio s većinom ponovo sarađivati i Angelina spada u tu grupu.

Je li supruga Tanja još ljubomorna na Angelinu?

- Nije nikada ni bila, to su novinarske patke i plod žute štampe. Čak ju je i upoznala, bila je na setu.



Branko na setu u Budimpešti sa Angelinom Jolie

Zanimljivo je da Vam se, počev od „Ničije zemlje“ i Oskara, zatim „Triagea“ i saradnje s Colinom Farrelom, pa sada s Angelinom Jolie, sve te saradnje „holivudskog“ tipa dešavaju posljednjih godina. Je li Vam nekada žao što to nije bilo ranije, dok ste bili mlađi?

- Sve se događa tada kada i treba da se desi. Lijepo je kada mlad glumac ima šansu. Ja sam imao svoju šansu i kada sam bio mlad. Mislim da sam je iskoristio. Žao mi je

što ne pratite moju italijansku karijeru, nekih pet-šest filmova koje sam snimio posljednjih godina. Prije nekoliko dana u Bariju sam dobio nagradu za najbolju glavnu ulogu s tim da u filmu uopće ne igram glavnu ulogu. Nažalost, ti filmovi se kod nas ne distribuiraju, ali to mi je najzanimljivije. Mnogo volim da radim u Italiji. Moja agent je, inače, iz Rima i kao glumac najviše radim u Italiji.

Nakon dvoje saradnje s Danisom Tanovićem, možda smo očekivali da se pojavite i u „Cirkusu Columbia“?

- Danis i ja smo prijatelji i kod nas to nisu strogo poslovni odnosi u smislu „ponude i potražnje“. Bila je jedna manja uloga koju sam trebao igrati, ali nisam imao vremena, jer sam baš tada snimao u Italiji.

Jeste li imali priliku gledati „Cirkus Columbia“?

- Jesam i odličan je. Danis uvijek ispuni očekivanja i više od toga.

SEKA ALEKSIĆ

Bez razmišljanja smo pristali nastupiti na koncertu za Kenana Kremića

Folk pjevačica Seka Aleksić izjavila je na pres-konferenciji kako su ona i njene kolege iz benda bez razmišljanja prihvatili prijedlog predstavnika agencije "Beral music" da učestvuju na humanitarnom koncertu pod nazivom "Karta koja život znači", kojim bi se prikupila sredstva za liječenje Zeničanina Kenana Kremića (33), oboljelog od akutne limfoblastne leukemije.

Koncert čiji su se učesnici odrekli svih



naknada održat će se 8. decembra s početkom u 20 sati u Gradskoj areni.

- Moj bend "Aspirin" i kolege nastupit ćemo sa isključivom željom da pomognemo da se prikupe potrebna sredstva za liječenje mladog Kenana. Nadamo se da ćemo uspjeti u namjeri da ovaj mladić nastavi svoj život. Obećavam vrhunski provod i kao specijalne goste dvoje mladih kolega koji će biti iznenađenje, izjavila je Seka Aleksić.

Troškovi transplantacije i liječenja Kenana Kremića iznose oko 350.000 KM, a u dosadašnjem toku akcije prikupljeno je 145.000 KM.

Očekuje se kako će od koncerta Seke Aleksić biti obezbijeđen značajniji dio nedostajućih sredstava.

Uz agenciju «Beral music» kao organizatori koncerta pojavljuju se Regionalna razvojna agencija REZ Centralne BiH i Forum građana Zenica.

HALID BEŠLIĆ I
HARI VAREŠANOVIĆ

Halid i Hari među učesnicima "Zvijezda Hit Recordsa"

Koncert pod nazivom "Zvijezde Hit Recordsa" bit će, treću godinu zaredom, održan u Zagrebu. Ovogodišnje muzičko druženje zakazano je za 20. decembar u Domu sportova. Ovo će, ujedno, biti i proslava sedmog rođendana diskografske kuće "Hit Records".

Organizatori ove manifestacije najavljuju učešće velikog broja izvođača, među kojima su i Tony Cetinski, Zlatko Pejaković, Jelena Rozga, Saša Matić, Kaliopi, Lana, "Baruni", "Magazin", "Legende" i brojni drugi.

Kao i prethodnih godina, najveće zvijezde ovog koncerta u srcu Hrvatske bit će Halid Bešlić i Hari Mata Hari. Oni neće biti jedini izvođači iz naše zemlje, jer se najavljuje nastup Enesa Begovića i Amira Kazića Lea.

Inače, Bešlić i Hari Mata Hari uživaju ogromnu popularnost u susjednoj Hrvatskoj te njihov nastup garantira i veliki spektakl.



Za Harija bi ovo mogla biti i dobra uvertira za naredni solistički koncert u hrvatskoj prijestonici, koji bi trebao biti održan 14. februara naredne godine.

CRVENA JABUKA

Predstavljen singl "Ukrast ću ti snove"

Prije nekoliko dana "Crvena jabuka" predstavila je singl "Ukrast ću ti snove", koji ujedno najavljuje i novi album popularne sarajevske grupe. Tekst za ovu pjesmu napisala je Antonija Šola, a za muziku i aranžman zaslužan je dugogodišnji saradnik "Crvene jabuke" Branimir Mihaljević.



U Zagrebu u studiju "Croatia Recordsa" u punom jeku je snimanje novog materijala, a članovi benda od javnosti kriju skoro sve detalje. Ipak, kako saznajemo, očekuje se da će CD svjetlost dana ugledati u prvoj polovini naredne godine u izdanju "Croatia Recordsa". Okupljena je brojna autorska ekipa, a producent CD-a je Branimir Mihaljević.

I pored studijskog rada "Crvena jabuka" nije zanemarila nastupe, pa tako u petak s Halidom Bešlićem kreće na turneju "Karlovačko Live" po hrvatskim gradovima Zadru, Splitu, Varaždinu, Osijeku, Zagrebu, Rijeci, Karlovcu i Bjelovaru. U sklopu ove turneje svake godine nastupaju najpopularniji izvođači, a ovog puta su oba iz Bosne i Hercegovine.

"Crvena jabuka" i Bešlić i ranije su nastupali zajedno, a očekuje se da predstojeća turneja bude pun pogodak.

Organizatori su za turneju "Karlovačko Live" pripremili vrhunsku opremu, a posebna draž trebala bi biti dvostruka bina, koja još nije korištena na Balkanu. Naime, kada svoju svirku završi "Crvena jabuka", bina će biti okrenuta i samo nakon nekoliko minuta početak nastupa naše muzičke legende Halida Bešlića.

BiH šesta na svijetu po broju debelih!

BiH je, prema broju gojaznih ljudi, na šestoj poziciji, samo dva mjesta iza SAD, pokazala su istraživanjima koje je provela Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u periodu od 2000. do 2009. godine.

SZO je objavila rezultate istraživanja, a prva na listi najdebljih zemalja je Američka Samoa, pacifičko ostrvo na kojem 93,5 posto populacije ima prekomjernu tjelesnu težinu. Stanovnici ovog ostrva napustili su tradicionalnu hranu i zamijenili je za jeftinu prerađenu sa Zapada.

Na drugom mjestu su Kiribati sa 81,5 odsto debelih. Ovaj narod je preplavljen nezdravom, brzom hranom koja se prodaje po nižim cijenama od lokalne.

SAD imaju 66,7 posto gojaznih - tvrdi SZO i ističe da je ovako veliki procent debelih rezultat "sjededećeg stila" života i konzumiranja brze hrane.

Njemačka ima 66,5 posto stanovnika sa prekomjernom tjelesnom težinom. SZO navodi da se njemački struk širi, kao i kod stanovnika SAD, zahvaljujući pivu, masnoj hrani i neaktivnosti.

Petu poziciju ove neslavne liste zauzima Egipat sa 66 odsto debelih. Egipćanke su posebno u opasnosti zbog tabua o ženama koje posjećuju fitness-centre.

Prema istraživanju SZO, BiH ima 62,9 odsto gojaznih, a glavni uzročnici su pušenje, opijanje i konzumiranje nezdrave hrane!

Slijede Novi Zeland, Izrael, Hrvatska i Velika Britanija.

Prema predviđanjima Svjetske zdravstvene organizacije, "do 2015. oko 2,3 milijarde odraslih osoba će imati problema s prekomjernom težinom, dok će više od 700 miliona stanovnika biti debelo, a 20 miliona djece mlađe od pet godina imati prekomjernu težinu na globalnom nivou.

Susan Boyle će glumiti u mjuziklu inspiriranom njezinim životom

Škotska pjevačka zvijezda, 49-godišnja Susan Boyle glumiti će u mjuziklu inspiriranom njezinim životom, prenosi The Sun.

Izjavila je da je uzbuđena zbog sudjelovanja u projektu koji će predstaviti njezinu životnu priču, od djetinjstva provedenog u Blackburnu do nevjerojatnog nastupa u showu Britain's Got Talent i svemu što je slijedilo.

Susan ima nevjerojatno odane obožavatelje. Ljudi će putovati iz različitih dijelova svijeta kako bi vidjeli predstavu. Turneja po Velikoj Britaniji očekuje se sljedeće godine, prenose hrvatski mediji.

Preminuo slavni američki glumac Leslie Nielsen iz "Golog pištolja"

Slavni kanadsko-američki glumac Leslie Nielsen poznat po svojim ulogama u komedijama poput 'Goli pištolj' (The Naked Gun) ili 'Ima li pilota u avionu' (Airplane) preminuo je u nedjelju u 84. godini života.

Nielsen je posljednje dane života proveo u svom domu kraj Fort Lauderdalea, na Floridi, gdje je i preminuo od posljedica komplikacija upale pluća.

S teškom se bolešću borio neko vrijeme, a posljednja je dva tjedna bio i hospitaliziran. Njegov je agent izjavio kako je preminuo okružen 'obitelji i prijateljima'.

Leslie Nielsen rodio se u Kanadi 1926. godine, a svoju je glumačku karijeru počeo na televiziji 50-ih godina prošlog stoljeća. Proslavio se brojnim televizijskim i kino filmovima.

Osnivači Pirate Bay-a moraju u zatvor

Švedski apelacioni sud presudio je u slučaju žalbe osnivača Pirate Bay-a na prvostepenu sudsku odluku. Rezultat presude je smanjenje zatvorske kazne, ali i povećanje novčane.

Četvorica osnivača Pirate Baya, internet stranice za (i)legalno skidanje programa, muzike i filmova, prvobitno su osuđena na po godinu zatvora i zajedničku kaznu od 3,6 miliona dolara.

Apelacioni sud sad je donio odluku da Peter Sunde mora provesti osam mjeseci u zatvoru, Fredrik Neij na 10 mjeseci, a Carl Lundstrom na četiri mjeseca. Sada zajedno moraju platiti 6,5 miliona dolara kazne.

Četvrti osnivač Gottfrid Svartholm nije bio prisutan na čitanju presude zbog zdravstvenih teškoća pa nije uključen u presudu. Odluka o njegovom slučaju bit će saopštena u narednim danima.

Kolektivna kazna je povećana na 6,5 miliona dolara jer je Apelacioni sud prihvatio dokaze oštećenih kompanije koji nisu bili prvobitno ponuđeni na niže-stepenom sudu.

Osnivači Pirate Baya nisu komentarisali presude. S obzirom da njih četvorica više nemaju veze sa trenutnom stranicom ne očekuje se da će presuda utjecati na njen rad, javlja portal Mashable.com.

**OVAN** (21.03 - 20.04)

Ljubav: Ukoliko ste u braku, pred vama je dobar ljubavni period.

Zdravlje: Ukoliko vas stres ne sagori, onda će sigurno nervoza.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ovog mjeseca novac diktira raspoloženje.

Ljubav: Ukoliko ste u mirnoj i stabilnoj ljubavnoj vezi, ne očekujte veće turbulencije.

Zdravlje: Koristite nešto za jačanje imuniteta.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Ljubav: Ova riječ za vas lagano prelazi u domenu prošlosti.

Zdravlje: Manja nervoza početkom mjeseca čini vas podložnim negativnim mislima.

**RAK** (21.06 - 20.07)

Ljubav: Trenutno ste najviše interesiranja usmjerili upravo na finansije i posao, pa je ljubav malo po strani. Zdravlje: Tromiji ste nego inače i manjka vam energije.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Imate dovoljno neprijatelja koji jedva čekaju da napravite pogrešan korak.

Ljubav: Dovoljno ste zavodljivi i poželjni za suprotan spol. Zdravlje: Dobro.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

I dalje čvrsto stojite na poziciji. Saradnici su se uvjerali u vaše kvalitete.

Ljubav: Partner je nekako došao na drugo mjesto. Zdravlje: Očekujte glavobolju.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Vama je zaista krenulo. Nižete uspjeh za uspjehom. Ljubav: Ljubavni život pomalo trpi zbog drugih stvari kojima ste okupirani.

Zdravlje: Izvrsno.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Iako vam se radno mjesto čini kao poprište borbe, uživat ćete u nekim od zadataka.

Ljubav: Očekujte lijepe trenutke.

Zdravlje: Zdravlje je prilično ugroženo.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Iako je vaš posao na neki način povezan sa inostranstvom, očekujte da ćete imati buran mjesec.

Ljubav: Ukoliko ste u vezi, morat ćete partneru objasniti neke stvari. Zdravlje: Odlično.

**JARAC** (21.12 - 19.01)


Posao koji obavljate bi u narednom mjesecu mogao biti manji nego inače.

Ljubav: Oni koji imaju stalnog partnera mogu očekivati prijatne trenutke. Zdravlje: Čuvajte se.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Ljubav: Podredili ste sve partneru kojem ste sad jako potrebni.

Zdravlje: Ispuviše ste umorni i to je ono što je najveći problem u toku ovog mjeseca.

**RIBA** (19.02 - 20.03)

Ljubav: Neki od vas će u ovom periodu intenzivnije razmišljati o potomstvu.

Zdravlje: Ovog mjeseca ćete nastojati da poradite na svom izgledu.

Mala riznica velikih misli



Ivo Andrić (1892 - 1975)

Stradanje i grijeh se upotpunjuju kao kalup i njegov odljevak.



William Shakespeare (1564 - 1616)

Bolje tri sata prerano nego minutu prekasno.



Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

Ti i ja nismo drugo doli jedno biće. Ne mogu povrijediti tebe, a da time i sebe ne povrijedim.



Immanuel Kant (1724 - 1804)

Dužnost prema samome sebi se sastoji u tome da čovjek očuva ljudsko dostojanstvo u vlastitoj ličnosti.



Francois - Marie Arouet de Voltaire (1694 - 1778)

Vrijeme izriče pravdu i stavlja sve stvari na svoje mjesto.

Highly visible moving
ADVERTISING TRUCK
and customized mobile boards,
represents the future of
outdoor mobile AD campaigns.

Mobile Ads, a traveling outdoor
mobile billboard Truck, delivers
your targeted advertising and
promotional out-of-home
campaign to a mass audience
in a cost effective highly visible
street level gorilla type venue.

Mobile billboard trucks deliver a giant
eye-catching billboard message that can travel
to any zip code where it's needed the most.



678-985-0592

ADVERTISING TRUCK

Nova lokacija - novi ambijent - stari frizer

MACI

Men's Hair Cut Salon

**870 New Hope Rd, Suite 100
Lawrenceville, GA 30045**

404-431-3863

Ill Salon 678-367-3616



Radno vrijeme: pon-čet 10am-7:30pm, pet-sub 10am-8pm, ned 12pm-3pm.

su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

8	7	9	2	1	3	6	5	4
6	1	4	9	8	5	7	2	3
3	2	5	7	6	4	9	8	1
1	3	6	8	4	7	5	9	2
9	8	2	3	5	6	1	4	7
5	4	7	1	9	2	3	6	8
7	6	3	4	2	9	8	1	5
4	9	1	5	7	8	2	3	6
2	5	8	6	3	1	4	7	9

				9		3		
6		2						
					7	2	6	4
							1	5
	3		8		4		7	
2	8							
9	7	3	5					
						1		6
			1		3			

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:

Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867

E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.985.0592.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
 [] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____

E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592

Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



Uhvate Amerikanca, Rusa i Bosanca Indijanci.

Kaže poglavica:

- Možete da sa sami ubijete za svoju državu ili ćemo da vas mi ubijemo. Ali, kako god bilo, od vaše kože ćemo da napravimo kanue.

Prvo Amerikanac uzme pištolj i ubije se, zatim Rus uzme katanu i probode se, dođe red na Bosanca. Ovaj uzme viljušku i počne da se bode vičući:

- Da Bog da vam potonuo kanu!

U avionu se vozili: Rus, Nijemac, Bahreinjanin i Bosanac. Lete oni iznad Rusije i Rus baci bocu plina. I pitaju ga:

- Zašto si to bacio?

- Ma ima puno kod nas plina. I dalje oni lete. Nalete iznad Bahreina i Bahreinjanin baci kanistar nafte, pitaju ga ovi:

- Zašto si to bacio?

- Ma ima toga puno kod nas. I tako oni

dolete iznad Njemačke a Bosanac se javlja:

- "Nijemac, nemoj ni da pomišljaš na to!"

Došli Srbin, Hrvat i Bosanac kod Boga i Bog prozva Srbina, pa ga Srbin upita:

- Dragi Bože, samo mi reci kad će Srbija ući na Svjetsko Prvenstvo?

Bog mu reče:

- Za 200 godina.

Počeo sad Srbin plakat i kaže:

- Neću ja to doživiti.

Pita ga sad Hrvat kad će oni na Svjetsko Prvenstvo, a Bog mu odgovori:

- Za 100 godina.

Sad poče Hrvat plakati i veli:

- Neću ja to moći doživiti.

E sad dođe Bosanac i pita on kad će oni na Svjetsko Prvenstvo.

Sad počeo Bog plakat, a Bosanac ga pita "što plačeš", a on mu kaže:

- Neću ja to doživiti!

vicevi

Prodaja

Prodajem ili mijenjam za stan u Federaciji kuću sa pomoćnom zgradom, bazen, dva duluma zemlje, Doboj (Rudanka), 500 metara od glavnog puta.
Tel: 678-558-8013

Prodajem kuću u Kaknju (Povezice) dva sprata, 3 garaže, vlasništvo 1/1, površina placa 1950m². Tel: +387 32 554 792 ili 972 487 9740.
E-mail: zeljko23dallas@yahoo.com

Sarajevo, Bradina 60 duluma zemlje, kuća, ljetnja kuća, dvije garaže, štala, sušara.
Tel: 904-962-1693

Povratak kući. Prodajem sve.
Tel: 770-905-2115

Sarajevo-Bradina prodajem vikendicu i 5 duluma zemlje, 500m od glavnog puta Sarajevo-Mostar.
Tel: 904-997-1722

Prodajem trosoban stan u strogom centru Tuzle (preko puta hotela Bristol). Stan je potpuno renoviran sa ugrađenom klimom.
Tel: +387 35 266 236

Prodajem kuću u Visokom sa sedam duluma zemlje uz cestu i rijeku, 1 km od autopetlje Sarajevo-Zenica.
Tel: 1-336-993-2762

Prodajem jednosoban 34m² stan u Sarajevu (Marijin dvor) preko puta zgrade Momo i Uzeir. Tel: +387 33 243 554 (Sulejman-Sandy)

Visoko, selo Moštre-Kalotići. Prodajem novu neopremljenu kuću sa okućnicom od 4000 m². Nalazi se između rijeke i ceste.
Tel: 1-336-287-3379 ili +387 32 741 585

Prodajem restoransku opremu: roštilj-plin, gril/kebab, espresso aparat, credit card machine with pin pad, sto za bilijar, domaće video kasete i DVD-je.
Tel: 770-432-9047

Razno

Izdajem sobu sa kupatilom.
Tel: 678-900-0330

Izdajem kuću sa 3 spavaće i 2,5 kupatila, Sugarloaf Pkwy, Lawrenceville za \$900.00.
Tel: 1-480-567-6070

Čuvala bih djecu preko praznika i po potrebi kod svoje kuće, Grayson. Tel: 678-499-3152

Pazila bih starije osobe u Prijedoru, cijena po dogovoru.
Tel: +387 52 237 966

Čuvala bih djecu kod svoje kuće. Jasmina. Tel: 678-499-3152

Advertising agency, part time 11am-3pm. Marketing and customer service, salary+bonus.
Tel: 678-985-0592

Pazili bi stariju bolesnu osobu u našoj kući u Derventi.
Tel: +387 66 836 290

Vršim dubinsko čišćenje namještaja, tepiha, te svih drugih vrsta podova. Povoljno!
Tel: 404-488-7226

Pomozimo Enisu Nurkiću za transplataciju bubrega.

Više informacija na www.hayat.ba - traži, ukucati Enis Nurkić.
Tel: +387 (61) 641-584 - Enis/BiH (904) 646-2527 ili (904) 874-4817 - Esad Hamzić/USA

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info



KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA - _____

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.985.0592

Impressum

Europa Magazine

ISSN 1939-3423

Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America

Phone: +1 (678) 985 0592

E-mail: editor@europamagazine.info



Web address: www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić

Senior Photographer and Graphic Design
Manager: Dan Dalibor Spalat

Graphic Design: Aldin Ajanovic, Ali Nkhazi

Internet Presentation: Damir Setkic

Freelance writer from Europe: Milan Pekić

Community: Enes Selimović

Marketing manager: Dino Krgo

TV Hayat se na području SAD-a gleda
putem satelita Intelsat Americas 5.
Ukoliko se želite pridružiti velikoj i
sretnoj porodici Hayatovih gledatelja,
kontaktirajte sa našim zastupnicima
GlobeCastWorldTV



GlobeCast WorldTV info telefon za
narudžbe, pitanja i tehničku podršku:

1-888-988-5288

info globecastwtv.com za informacije

www.globecastwtv.com
www.ntvhayat.com



satelit: Intelsat Americas 5
na 97 stepeni zapadno

frekvencija: 12,053 MHz
polarizacija: vertikalna
symbol rate: 22.000 Msym
FEC: 3/4
kanal: VC 510

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM



	\$1.290
AUTOMOBIL	
	\$1.390
SUV/VAN	
	\$690
MOTOR	
	\$790
JET SKI/ATV	
	\$99
PAKET	
	od \$100
NAMJEŠTAJ (po komadu)	

SELIDBE USA-BOSNA

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Za više informacija na Vašem jeziku obratite se na:

Tel: 678-558-8013